

Modimo Wa Motlha O O Bosula

Jeffersonville, Indiana USA

1965-Phatwe 01

1 [Mokaulengwe Orman Neville o bua a re, "Kitiso e e tla morago ga bokopano jo bo diragetseng ka Labotlhano bosigo, ja batiakone le lekgotla la batshepegi la bosigo, re bata go le balela dithelesetso tse tse di tlaa amanang le monna le mosadi mongwe le mongwe, yo a ikitsisitseng e le molatedi wa bodiredi jo, yo a batlang go utlwa gore boroto, le moruti le mothusa moruti wa kereke e ya reng. Ke badile ditumalano tse mo mosong ono. "A mongwe le mongwe a reetse ka kelotlhoko ka fa aka kgonang ka teng." Mokaulengwe Neville o bala ditumalano tse di latelang — Ed.]

["Dikaelo kana ditumalano tse di ne tsa dirwa mme tsa feta tlhatlhojwa ke botlhokomela thogo sa batshepegi, le batiakone mo tumalanong e e feletseng le modisa phuthego wa bone.]]

["Ditheipi tsotlhe tsa ga Rev. Branham di tshwanetse go dirwa ke Fred Sothmann fela, go fitlhelela boroto e fa kitsiso e sele. Mo nakong eno ga re ka ke ra lemoga bodiredi ja theipi epe gape. Ditheipi tse ke di franchaisitswe, mme ga di kake tsa kopisiwa ke ope nteng le Fred Sothmann kwantle ga mokwalo wa tseletsole go tswa kwa go ene.]

["Sa bobedi. Ke rekeke e le moruti wa yone, ga e kitla e lemoga motho ope yo a rekisang yo a tla nna le bokopano, a rekisa dibuka kana ditheipi, a kwala dittract, a aba matsela a thapelo kana a kopa dimpho tsa mofuta opefela. Ba dira se mo ka boferere, gape ga ba a fiwa taolo go dira jalo.]

["Sa boraro. Kereke ena ga e romele ko go badiredi bape ba bangwe go na le modisa phuthego wa yone, Moruti William Branham, go ya go tshwara ditirelogo gope.]

["Ditumalano tse di bakilwe ke mabaka a a latelang:]

["Re ne ra itsisiwa gore badiredi ba tsamaya le lefatshe ba itsalanya le madiredi a mangwe, ba re rometswe ke kereke e go ya go tshwara ditirelo.]

["Re ne ra itsisiwa gape gore gona le batho ba ba gatising dikarata le dittract, ba romela matsela a thapelo le jalo jalo, jaaka ekete ba ne ba laetswe go dira jalo ka kereke e le moruti wa yone, mo e leng gore ga se boammaaruri. Re ka leboga fa e le gore o itse motho wa go nna jalo.]

["Ditumalano tse di badilwe gape di tlhomamisiwa ke Rev. William Branham,, le mothusi wa gagwe Rev Orman Neville, le boroto ya batshepegia le ya batiakone."]

[Mokaulengwe Neville o bua a re, "A Morena a le segofatse." Mo tirelong ya maitseboa, ya Setlhogo sa Modimo Wa Motlha O O Bosula: 65-0801E, Mokaulengwe Branham o thalosa gore go tlile jang gore board ya kereke e tseye ditshwetso tsena. Fa go sa theipiwang teng mo theiping.]

Dilo tsotlhe di lokile, dumela fela;

Dumela fela, dumela fela,

Dilo tsotlhe di a kgonega, fela ...

A re obeng ditlhogo tsa rona.

Rara wa Legodimo yo o Rategang, re a leboga mosong ono gore re kgona go dumela. Go kgonagaditswe ke Madi a Morwa wa Gago, Jeso, a a neng a tshololwa, gore re nne batsaya karolo ya tshagofatso ya Gagwe; gore re nne bomorwa le barwadi ba Modimo, ka go ikokobeletsa lesa mo sefaponong ga Gagwe, re neng ra siamisiwa ka go dumela mo tsogong ua gagwe, mme jaanong Mowa o o Boiyshepo o tsetseng mo dipelong tsa rona.

2 Re lebogela tshono ena go bo re tlile fano mo mosong ono go abalana megopolo ya rona, le go go baka ka dipina, le go fa bopaki, go bala Dipesalome, go bala Lefoko la Gago, mme re emetse ka masisi Mowa o o Boiyshepo go re naya Molaetsa o o beetsweng oura e. Re direle seo, Morena. A re kgone go nna le pelo ya go bo re le fano gompiano. Mme fa re tswa mo kagong eno, a re kgone go bua jaaka ba ba neng ba tswa kwa Emause fa ba ne ba re, "A dipelo tsa rona ga di a ka tsa nna le chesego jaaka fa A ne a bua le rona mosong ono?" Re neye dilo tse, Modimo wa Bosakhutleng, mo Leineng la ga Jeso Keresete. Amene.

Le ka nna fa fatshe.

Dumelang, ditsala, bale fano, ba ba kwa ntle mo motlaaganeng le ko ditsaleng tsa rona ko setshabeng ka kakaretso, gotlhe go tswa ko West Coast, gape mosonog ono, go ya ko East Coast, le bokone le borwa, mo dikgokaganong tsa mogala.

Ke letsatsi le le ntle mono mo Indiana, go na le marunyana, gape go tsididinyana, ke letsatsi le le monate. Kereke e tletse, batho ba tletse go dikologa. Re ka fa tlase ga tsholofelo e kgolo mo go Morena go re etela gompiano. Gape re solofela gore Modimo o go file letsatsi le le siameng gope kwa o leng gone. Gape ke letsatsi le le siameng, gone Morena o re le file. Go sa kgathalesege gore seemo sa

bosasentse jang, ke letsatsi le le molemo. Re itumeletse go bo re le fano, re itumeletse gore re nnile le tshono go supegetsa lefatshe tumelo e re nang le yone mo go Jeso Keresete. Mme re batla go tsaya tšhono nngwe le nngwe e re ka e neelang thanolo ya rona ya lerato le se A se re diretseng. Gompiano re...

3 Ke ne ke neilwe, metsotso e le mmalwa e e fetileng, mo—setshwantsho sa go dira, mme fong ke na le dilo di le mmalwa fano tse ke tlaa ratang go di bua. Mme mongwe wa bone, kitsiso e ne ya neelwa go nna bokopano jwa lekgotla go nna le bokopano jwa maloba. Mme go nnile le motiakone yo le mongwe go tswa mo kerekeng yo o neng a tsaya legora mo Arizona, yo e leng Mokaulengwe Collins, mokaulengwe wa rona yo o molemo. Mme fa a santse a seyo, bone, lekgotla, o laotse Mokaulengwe Charlie Cox a go tsaya lefelo la gagwe fa a ile. Mme Mokaulengwe Charlie Cox o A LE semmuso ka motshepegi ... kgotsa lekgotla la batiakone la kereke ena, go tsaya kantoro ya ga Mokaulengwe Collins, mo boseyong jwa gagwe.

4 Mme selo se ke batlang go se bua, gape, ke batla go leboga lona lotlhe batho, ka gore bangwe ba lona le ka nna la ya gae pele ga tirelo ya phodiso bosigong jono, ka ntlha ya dineo tse di ntle, ditshupo. Dijo tse di mololo di tlisiwa ko go rona fa re ntse re le fano. Mme go tswa mo mosading wa me le nna, le lelwapa la me, rona ka tlhomamo re a go leboga. Dinako dingwe ke lebala go bua sengwe ka ga gone. Ke kgamathetse thata, lo a itse. Tlhaloganyo ya me e mo go kalo ka nako yotlhe. O ka gopola se go leng sone, ya batho, eseng fela go tswela gone fano mo kerekeng ena, fela go tswa mo tikologong ya lefatshe. Lo a bona? Mme mohuta wa go nna o nna mo sefe nako yotlhe.

Mongwe o ne a bua ka ga tshwaelo ya bana, le ditirelo tsa kolobetso, le jalo jalo. Moo go siame thata. Ke eletsa nka kgona go go dira, fela gone go itseneka thata, nna—nna ka boutsana ke na le nako. Ke tshwanetse ke beye monagano wa me gone mo go sena, Molaetsa ona. Lo a itse gore Baebele e ne ya raya baapostolo, kgotsa ... Baaposetolo, ke raya moo, mo Baebeleng, ba ne ba re, "Tsamaya, o iponele, mo gare ga lona, banna ba pego e e siameng, le go tshepafala ka Mowa o o Boitshepo, gore ba tle ba kgone go dira tsa tumalano." Mme ke ne ka bolelela Billy ...

O ne a re, "O ile go neela ngwana nako ena, ntate?"

Ke ne ka re, "Ijoo!" Lo a bona? Fa ... Re na le ba le bantsi ba bone ba ba letetseng go tshwaelwa, mme moo go ntse jalo, ke tlaa tshwanela fela go boa mme ke tseye letsatsi le le faphegileng la go dira tshwaelo ya bana. Jalo he ke tlaa rata go dira seo, jaanong.

5 Fela re batla go leboga mongwe le mongwe wa lona go tswa mo dipelong tsa rona; mosadi, nna, le lelwapa la rona. Batho ba re tlišetsa dilo tse di saleng di bonafadiwa, tse di šwa ke Modimo, di itshophe, di tšhotlha dinotagi, oh. Sengwe le sengwe fela se se ka gopolwang ka ga sone, ba a se tliša.

Mokaulengwe yo o rategang le kgaitسادie, maloba, ba ne ba re tlišetsa thapo e kgolo e kgolo. Ke santse ke ja mo go lone. Mme jalo fela ... Ao, mme ke tlaa tshwanela go e phepafatsa pele ga ke tsamaya, ke a fopholetsa. Jalo he fa ke sa dire, ene o tlaa go tsaya gone le rona. Mme jalo—jalo re tlaa ... Ele ruri re morekisi ke dilo tse. Ke a itse batho ba le bantsi ba batho; bangwe ba bone ga ke itse. Ba tlaa bo ba ntse mo maribeleng fa re tla. Mme jalo he nna ka tlhomamo ke a go leboga.

Mme ba le bantsi ba ke ba itseng. Ke na le ... Ke bone ba le bantsi, mme go na le ba le bantsi ba ke iseng ke go bone. Nna—nna ke tlhomamisitse gore mongwe le mongwe o tlhaloganyana se ke—ke tlaa ratang go se bona mongwe le mongwe fa nka kgona, fela nna ke mongwe fela. Lo a bona? Go ... Ga ke kgone go fitlha ko go mongwe le mongwe. Ke dira sengwe le sengwe se ke itseng ka foo nka se dirang.

6 Jalo he, Modimo a nne le lona. Ke tlhomamisa gore go a le Mongwe yo o tlaa nnang le lona; moo ke Jesu Keresete, mme A ka kgona go nna jalo. Ke Ene fela Motho a le gotlhegotlhe. Mme gape O maketse, gore a kgone go tlamela letlhoko lengwe le lengwe. Gape, e le yo A itseng gotlhe, gape o itse matlhoki a gago.

Ke laela mongwe le mongwe gore ga ke kake ... Ke ntse ke fela ka bonako jaaka ke ka kgona, fela esale ke le fano mosong ono, mme ke tlaa bona mongwe le mongwe yo nka mo kgonang. Mme fa ... Se ke sa se fitlheleng, Modimo mothatayotlhe o tlaa—o tlaa lenaya tsotle tse le di tlhokang go ya ka fa dikhumong tsa Gagwe.

[Mokaulengwe Branham o a ema, fong o bua le Mokaulengwe Neville — Ed.] Ga kgone go bala seo sentle. A le tlaa e bala?

Ke kitsiso e e faphegileng. Mme ke akanya gore e tshwanetse ya bo e ne e kwadilwe ke Paul. Ka jalo o tshwananle nna; ga ke kgone le go bala mokwalo wa me. Gape ke kgwaranya fela mo go ka balwang ke nna fela. Gape fa o ka bona dingwe tsa ditlhaka tse ke di kwadileng fano, o tla ipotsa gore motho o ka tlhaloganyana mokwalo o jang? [Mokaulengwe Branham o supegetsa phuthago mokwalo wa gagwe, a bo a tsega le bone — Ed.] Ke kwadile mokwalo o o kareng naledi, e kgabaganya borogo, jalo, fela ...

[Mokaulengwe Neville o bala sengwe — Ed.]

Mokaulengwe Adair, wa ko Arkansas, o batla, go bona Rev Pearry Green kwa morago ga kereke ka bonako. Go siame.

7 Jaanong, selo se sengwe se ke se—se ke tlaa ratang go se itsise fano ke—ke gore, mo bosigong jono go tla bo go na le ditirelo tsa phodiso. Re tllile go rapelela balwetse bosigong jono, gape ke—ke tshepa gore le tla bo le fano.

Mme re romela madume ko go bao botlhe ba ba mo lefatsheng ka bophara, mo Leineng la Morena Jesu, gore Modimo a le segofatse mo mosong ono. Ko bangweng ba lona go setse go le motshegare. Kwa New York, nako e setse e le ya motshegare wa sethoboloko. Mme ko Arizona, kwa West Coast, ke gone nako e le ya bosupa. Jalo go na le ... Mme fano re fa gare. Jaanong a Modimo a lo segofatse jaaka fa le tla bo le reetsa. Jaanong se se ka nna sa ...

Ke ne ka go itlhaopela, fa a santse a le fano ...

8 Gape re ne re sa letlelelwe go re hirisetse diauditorium, mmme kwa bofelong ba re file tetelelo; gore re ka nna le rirelo e le nngwefela, mme ga re letlelelwe fo rapelela molwetse ope. Ga—Ga ke ... Ke bodiredi jwa me. Ke tshwanetse go dira se Mowa o o Boitshepo o ntaelang gore ke se dire. Jaanong ke—ke ne ka e gana, ka gore ke batla gogolesega gore ke dire se Mowa o o Boitshepo o reng ke se dire. Le a bona? Jaanong ke ne ka akanya gore re tla sokola ka go tsenela mo tabenakeleng, letseatsi le le lengwe gape. Gape go tsiditsana mo mosong ono. Morena o re diretse letsatsi le le ntle fela thata fano, jaanong re a leboga.

9 Jaanong ke dira se ka gore, ke tletse fano ka maikaelelo a go ruta ka ga Dipetso tse di mo Digwaneng tsa bofelo, le Dinaka tse Supa tsa bofelo, le Ditudumo tse Supa tsa bofelo, tsa Buka ya Tshenolo, re di lomaganya mo nakong e ya gompiano e re tshelang mo go yone; go latela go bulwa ga Dikano tse Supa, le Metlha e e Supa ya Kereke. Jaanong, re ne ra seka ra bona lefelo le reneg re ka tshwarela ditirelo mo go lone. Ka jalo ke—ke solofela gore, fa ke ka kgona ka bonako, re tlaa ... nka kgona go bona lefelo le siametseng seo, le fa e le mono kana mo Louisville, New Albany, kana re ka tlhoma tente, gore re kgone go go tsaya nako e re tlhokang goya ka fa Morena a tla bong a laotse ka teng.

Mme mo tirelong eno jaanong, ke ne ka tsaya tshono go tlhalosetsa batho se ke se dumelang le tumelo ya mo Modimong, le go le supegetsa nako e re tshelang mo go yone. Mme thero e, ga e a itebaganya le motho ope yo o rileng, kana dithuto, kana sepefela; ke ka fa ke tlhaloganyang Lefoko la Modimo ka teng fela. Gaoe Tshipi e e fetileng re ne ra bona Mowa o nela Lefoko go re segofatsa. Tirelo e ne ya tsaya nako, mme ke ne ka seka ka rata gore re ne re tsere lebaka le le leele; mme ga re itse gore re ya go bonana leng labofelo. Mme re tshwanetse, jaaka ... re batla go nna jalo. Ke batla go tshwana, jaaka Paulo wa kgale faane a bua a re, "Ga ke a tla go lo bolelela Kgakololo yotlhe ya Modimo." Jesu o ne a re ga A ka a fitlhela barutwanaba Gagwe sepe.

Mme jaaka ke, ke kgamatlhetse ke leka go nna ka fa tlase ga tlotso ya Mowa o o Boitshepo, go bona se—se Molaetsa wa oura o leng sone ke, fa gongwe ke palelwa ke go tswa ke ya go dira ditiro jaaka motlhanka wa ga Keresete, kana jaaka modiredi. Fela ke na le banna ba le mmalwa ba ba le kang go nthusa go dira sena, se ke se lebogelang, bakaulengwe botlhe ba me ba badiredi.

10 Jaanong, ga ke kaye go leka go kganela batho. Fa wena, ko ntle ko lefatsheng kwa Molaetsa o yang gone, o ka ema o bo o leba leba leba mo kerekeng ena mosong ono, mo tidimalong, Bakgothung, ko ntle, mosad-, Christopher, le jalo jalo, le dikoloi, lo tlaa di bona tse bothata bo leng jone. Mme fong tirelo nngwe le nngwe, ntsi, ntsi di kgweetsa ka yone; mme di bitswa, le jalo jalo, di ne di sa kgone go tsena kgotsa go dikologa. Mme re tlhoka lefelo le le fetang batho gore ba kgone go nna ba phuthologile.

Mme go tloga foo go tlisa mo—Molaetsa o ke akanyang gore go botlhokwa go feta thata, ke ikutlwa gore re tshwanetse re dire, mongwe le mongwe, re nne le phuthologo ya bo re dula, le gore re kgone go reetsa; ka dipotoloto tsa rona le dipampiri, le dintlha le Baebele, le jalo jalo, go tsaya di le tlase mo—mekwalo. Fela ka tsela ena ke ne ke akanya gore ke tlaa boela morago ka nako e re nang nayo, re tshela mo teng, mme re leke go tlisa dingwe tsa dilo tsena tse lo ileng go di kgaatlhantsha. Mme lo ile go ba tlhoka.

11 Fa ke tla fano gompiano, kgotsa letsatsi lengwe le sele, kgotsa modiredi ope o sele, go leka go tlisa molaetsa ko bathong, batho ba ba swang jaaka ke ntse, ke tlaa bo ke le moitimokanyi go leka go tlisa sengwe se ke itseng gore lo tlaa se itumelela gore lo tlaa se itumelela le go tlaa nna kgaatlhanong le Lefoko la Modimo, kgotsa sengwe go somola lesomo le ke leng fano, mme ke—kgotsa sengwe se se ntseng jalo; ke—ke tlaa bo ke le moitimokanyi go leka go tlisa Ke batla go tlisa sengwe se ke akanyang gore ke se se botlhokwa go lona, eseng fela gore ke bonwe; fela go akanya gore ke sengwe se ke se swang gompiano, ka moso e tlaa bo e itshetletse mo pelong ya lona go tswela mme ke direla Modimo.

12 Jaanong ke batla go bua gore go na le sengwe fela se re ipaakanyeditse go diragala. Ke a go itse. Ba le bantsi ba lona fano lo gakologelwa fa Mokaulengwe Junior Jackson a ne a tla kwa go nna gannyenyane pele ga Arizona, a toro o ne a na le yone. Selo se se gakgamatsang! Ke ba le kae ba ba gakologelwang seo? [Phuthego ya re, "Amen." — Mor.] Mme Morena o re neile tlhaloso, mme go ne ga diragalela lekwalo. Jaanong, ena o nnile fela le toro e nngwe, sengwe.

Mme selo se se gakgamatsang, monna yo o ne a le fano maloba, go tswa ko Oregon. Ga a nkitse, le gore ... toro e e tshwanang ka ga yone, e Junior Jackson a neng a lora, mme—mme a tla a mpolelela. Nna—nna ga ke itse phuthololo; ke letetse Morena. Fela ke a itse go ile go nna sengwe go tswa ko Modimong. Gopola seo fela. Ke MORENA O BUA JAANA. Ke sengwe se se tlhagelelang mo Modimong. Ga ke itse gore ke eng. Go gakgamatsa tota, mo go gakgamatsang thata! Ka tshosologo, go ya ka se—ditoro tse banna botlhe ... Mongwe wa bona ke ne ke tle ke ... ena o ka tswa a le Mobaptisti, Mopresbitheriene. Ena—ena o ka tswa a dutse fano mosong ono. Ga ke itse. O ne a le fano maloba. Ga ke itse monna yo.

Fela o ne a bolelela toro, ka dikeledi mo matlhong a gagwe. Mme go ne ga mo tshikinya. Ene o tlile tsela yotlhe go tswa Oregon fano, go go tlhalosa. Mokaulengwe Jackson o ne a tla jaaka mokwa, mosong ono. A le mongwe a ka se itse yo mongwe; mongwe, dikete tsa dimaele go tswa go yo mongwe, le ditoro tsoopedi fela totatota ka selo se se tshwanang. Jalo he Mowa o o Boitshepo o didimaditswe phuthololo ya go tswa mo go nna. Ga ke itse se ke tshwanetseng go se bolela monna. Fela ke a itse Modimo o ipaakanyetsa go dira sengwe, mme o tlaa bo a le mo go galalelang mo matlhong a rona.

13 Jaanong, Molaetsa mosong ono, ke batla go bala go tswa mo Bukeng ya Bagalatia. Ga ke rere kgotsa fela ... Ke thuto ya sekolo sa Letsatsi la Tshipi. Mme jaanong, lona banna le basadi ba ba emeng go bapa le dipota, mme mongwe o batla go komeditse le go le letlelela go nna lobakanyana, kgotsa sengwe, jaanong, lo ka se ntshwenye; fela go masisi fela. Mme fa bomma, ba bannye ba bona ba lela kgotsa sengwe, mongwe o tlaa tswela ntle ga ba ba nnye ba ba kgonang go nna le lefelo le le nnye.

Mme jaanong lo tshwara potoloto sa lona, Baebele, mme lo ipaakanyeditse go kwala dingwe tsa Dikwalo tse re tlaa di balang. Ga ke batle gore le nne e kare le golegilwe, ke batla le gololesege. Ke batla o ikutlwe—ke batla o golesege go nna foo le ithute. Mme o ka nna wa se ka wa dumelana le thero, go ntse go siame. Mme se ke buela se mo mosong one ko setšhabeng mosong ono, gore batho ba ba dumetseng Molaetsa wa oura eno, o Morena Jesu a o mphileng, gore ba itse gore go diragalang, gape go supa le mo Lekwalong.

14 Tshipi e e fetileng re ne ra bua ka *Ba Ba Tloditsweng Mo Letsatsing la Bofelo*. Mme fa ope, fela wa lona, yo o reetsang theipi, o dire gore o reke theipi eo. Ga se gore re batla go rekisa ditheipi; ga se maikaelelo a rona. Ke go batla gore re anamise Molaetsa. A le a tlhaloganya? Lo a bona? Fa o na le mochine o o theipang, le ikokoanye, la bo le reetsa mmogo, mme le reetseng ka tlhoafalo. "Batlodiwa."

O utlwa motho a ema fela a bo a re, "Ao, Baebele e rile, 'Mo metlheng ya bofelo, go tla tlhaga bapropofeti ba maaka mme ba dire ditshupo tsena.'" Ke lone Lekwalo tota. Seo se fa kae? Go tshwanetse go dirisiwe sentle.

Mo bosigong jono fa Morena a ratile, ke batla go bua ka ga: *Modimo A Senotswe Mo Lefokong La Gagwe*, fa mo leitlho le ka sebeiwe fa tsebe e tshwanetseng go nna teng. Lo a bona? Fela jaaka fa go gatsiwa Baebele yotlhe, gape, Baebele yotlhe go supiwa ditshwantsho tsa ga Jesu Keresete. Jaanong ke batla go bua ka ga seo, fa Morena a ratile bosigong jono, Mme jaanong, fa re sa kgone, re tla rera ka sone nako nngwe.

15 Jaanong mo Bukeng ya Bagalatia. Gape le mo Bukeng ya Bakorinthe ba Bobedi 4:1 go fitlhelela ko go 6, go raya gore Bagalatia 1:1 go fitlhelela ko go 4, ke eletsa go bala Lekwalo lengwe. Jaanong mo go Bagalatia 1:1 go ya ko go 4, e balega e re, "Paulo, wa moapostolo," lebelelang ka fa e felelang ka bonako. Aposetole go raya "yo o rometsweng," kana, "moanamisa tumelo."

Paulo, moapostolo, (eseng wa batho, le fa e le ka motho, mme ... Jesu Keresete, le Modimo Rara, yo a mo tsositseng mo baswing;)

Le botlhe bakaulengwe ba ba nang le nna, ko dikerekeng tsa Galatia:

A tshegofatso e nne le lona le kagiso go tswa mo Modimong Rraetsho, le go tswa ko go Moreneng Jesu Keresete,

Yo a neng a ineela ka ntlha ya dibe tsa rona, gore a re golole mo lefatsheng le le bosula, go ya ka thato ya Modimo... Rraetsho:

A A galalediwe ka nako tsotlhe le ka bosaengkae. Amen.

16 Jaanong mo Lokwalong la ga Bakorinthe wa Bobedi, mo kgaolong ya bo 4, gape re tlile go bala go

tswa mo temaneng ya 1 go ya ko go ya 6.

Ke gone e re ka re na le bodiredi jo, jaaka re bone boutlwelobotlhoko, ga re ngodiele;

Mme re ganne dilo tse di fitlhegileng tsa go tlhoka boammaaruri, eseng go tshela mo boferereng, kana go tsietsa ka lefoko la Modimo; mme ka go bonatsa ka go tshela boammaaruri mo segakoloding sa mongwe le mongwe mo ponong ya Modimo.

Mme fa Efangedi ya rona e fitlhegile, e fitlhetswe bone ba ba latlhegileng:

Fa seo sesa supe taolelopele, ke tla bo ke sa itse.

Mo go yo modimo wa lefatshe le a fufaditseng ditlhaloganyo tsa bone ba ba sa dumeleng, e seng gore lesedi la efangedi e e galalelang ya ga Keresete, yo a leng setshwantsho sa Modimo, le tshwanetse go ba phatsimela.

Go tshwana le jaaka go ne go ntse kwa tshimong ya Etene, fa a ne a "Ba ntshetseng kontle, gore ba seka ba kgoma Setlhare seo."

Gonne ga re itherele fela, mme re rera Keresete Jesu Morena; ... ka borone re batlhanka ba lona ka ntlha ya ga Keresete.

Gonne Modimo, yo o neng a laola gore lesedi le phatisme mo lefifing, o phatsimetse dipelo tsa rona, gape a re fa lesedi la kitso ya kgalalelo ya Modimo ka go romela Jesu Keresete.

17 Amene! Lefoko le balega jalo! Jaanong, setlhogo sa me mosong ono, ke: Modimo Wa Motlha O O Bosula. Jaaka re sa tshwa go bala mo Dikwalong gore, "modimo wa lefatshe le, wa motlha o o bosula." Jaanong, Molaetsa o o supa masula a motlha o o bosula, gape go tsamaelelana le seporofeso sa motlha o o bosula o.

Mme ke tumelo ya me gore Baebele e na le karabo ya motlha monngwe le ... mongwe, e e setseng e kwadilwe mo Baebeleng, ya modumedi wa motlha mongwe le mongwe. Ke dumela gore sengwe le sengwe se re se tlhokang se kwadilwe gone *Mo*, se tlhoka fela go ranolwa ke Mowa o o Boitshepo. Ga ke dumele gore motho ope mo lefatsheng o na le tshwanelo ya gonna le tlhanol ya gagwe mo Lefokong. Modimo ga a tlhoke ope go ranola Lefoko la Gagwe. Ke ene moranodi wa Gagwe. O ne a re O tlaa go dira, mme O a go dira.

Jaaka ke tlhola ke bua gantsi. O ne a re, "Lekgarebe le tlaa ithwala," O ne a dirisa dipounama tsa moporofeti go bua seo, go ne ga nna jalo. Ga go tlhokafale gore ope a ranole seo. Ko tshimologong, O ne a re, "A go nne lesedi," mme go ne ga nna. Ga go tlhokafale gore ope a ranole seo. O ne a re, "Mo metlheng ya bofelo, O tlaa tshololela Mowa wa Gagwe mo nameng yotlhe," mme O ne a dira. Ga go tlhoke tlhanolo epe. O ne a re, "Mo metlheng ya bofelo, dilo tse" (tse re di bonang di diragala gompieno) "di tla bo di dirafala." Ga go tlhoke tlhanolo epe. Le setse le ranotswe. Lo a bona?

18 Jaanong, lemogang ka tlhoafalo jaanong jaaka re fa ithuta Lefoko. Modimo wa Motlha O O Bodula, o re tselang mo go one gompieno. Mma ka nna ga bo go sa tlwalesega, e le selo se se sa tlwalesegang, mo motlheng ono wa tshegofatso, fa, "Modimo a ithophela batho ka ntlha ya Leina la Gagwe," ba eleng Monyadiwa wa Gagwe, mo motlheng ono o o bosula. One Mmotlha o "Modimo oa bitsang batho ka ntlha ya Leina la Gagwe," ka tshegofatso, a ba biletsang go tswa, mme o bidiwa motlha o o bosula. Jaanong, re tlaa tlhomamisa ka Baebele gore o ke motlha o A neng a bua ka ga one. Ke selo se se sa tlwalesegang thata go akanya gore, gore mo motlheng o o bosula jaaka o, gore Modimo ka nako eo o tlaa bo a bitsa Monyadiwa wa Gagwe.

Le lemoga, O ne a re, "Batho," eseng "kereke." Ka goreng? Le fa go ntse jalo, E bidiwa Kereke, mme O tlaa e bitsa "batho." Jaanong, kereke ke kokoano ya batho ba bantsi ba ba farologaneng. Mme Modimo o bitsa ale mongwe fano ... Ga a a ka a re, "Ke tlaa bitsa Momethodisti, Baptisti, Mopentekoste." O rile O tlaa bitsa batho. Ka ntlha ya eng? Leina la Gagwe. Le a bona, batho; a le mongwe gotswa mo Methodisti, yo mongwe go tswa ko Mobaptisti, yo mongwe go tswa ko Lutere, yo mongwe go tswa kwa Khatholike. Le a bona?

Mme O bitsa, eseng setlhopha sa kereke, mme "batho ba Leina la Gagwe," ba ba amogelang Leina la Gagwe, ba dirang mo Leineng la Gagwe, ba ba yang kwa lenyalong go ya go nyalwa ke Ene, gore ba nne karolo ya Gagwe, ka taolelopele, le a bona. Fela jaaka monna yo a kgethang mosadi yo o molemo mo botshelong, yo a neng a laoletswa go nna karolo ya mmele wa gagwe. Jaanong, seo ke sone se, Monyadiwa wa ga Keresete o tlaa nnang, go tswa mo bogologolong, a laoletswa pele ke Modimo go nna karolo ya Mmele oo. Le a bona? Ao, Dikwalo di humile thata, di tletseng ka tswine ya Lefoko!

19 Lemogang, ga se se mongwe a se buileng, se mongwe a se biditseng; mme ke se Modimo a se tlhophileng pele ga motheo wa lefatshe, mme o bitsa batho bana mo metlheng e ya bofelo; eseng

lekgotla. "Batho ba Leina la Gagwe." Mme O dira seo mo mo motlheng o o bosula o, mo motlheng ono wa tsietso.

Beke e e fetileng, mo go Mathaio 24, e ne e le motlha wa tsietso go feta metlha yotlhe. Metlha yotlhe ya tsietso, go tswa kwa tshimong ya Etene, go ya go tsamaya, ga go ise go ke go nne le motlha o o tsietso jaaka ono. "Go tla tlhaga baporofeta ba maakaba dire dikgagamatso, fa go ne go kgonega go tsietso bone ba ba Ikgetlhetsweng." Le a bona? Jaanong, dikereke tse di, tsididi fela, tse di gwaletseng, jalo, tsa dithuto tsa bodumedi jo bo itiretsweng ke motho, jo bo Bkgetlhwa ba ka sekeng ba bo tsaya tsia. Mme bo batlile go tshwana le tumelo ja boammaaruri. Se o ka se dirang ke go ntsha Lefoko le le lengwe fela. Tsholofetso ya motlha, ke nako ee molemo thata! Lona bakeresete lotlhe, gongwe le gongwe, lemogang motlha o re tshelang mo go one! Tshwayang, le bale, gppe le reetseng ka tlhoafalo.

20 Ke eng se Modimo a a ka se biletsa batho mo motlheng ono, Leina la Gagwe? Lebaka ke gore, ke go Mo leka, Monyadiwa wa Gagwe. Ke go ... Fa A bonatswa, a sena go lekwa, a setse a lekilwe, a tlhomamisitswe, a tlhomamisitswe fa pele ga ga Satane. Jaaka go ne go ntse kwa tshimologong, go tlaa nna jalo le kwa bofelong.

Jaaka peo e simolola mo mmung, e tlhatloga ka dirwadi, botshelo jwa yone, mme e felelela e le peo e e tshwanang e e neng e le yone fa e ne e tsena mo mmung.

Mme ka tsela e e tshwanang e peo ya tsietso e neng ya wela mo mmung, kwa Etene, ke yone tsela e e tshwanang e e neng ya felela ka yone mo metlheng ya bofelo.

Fela jaaka Efangedi e ne e ya kwa lekokong kwa Nicaea, Rome, e felelela e le lekoko le legolo.

Fela jaaka Peo ya Kereke e ne ya nna ka nako eo, ka ditshupo, dikgagamatso, ba na le Keresete yo o tshelang magareng ga bone, e felelela mo malatsing a bofelo e le ka fa tlase ga bodiredi ja ga Malaki 4, mme e buseletsa Tumelo ya kwa tshimologong e e kileng ya fiwa.

21 Re a lemoga jaanong, gore motlha o o bosula o direletswe go tlhomamisetsa, Satane, gore, Monyadiwa yo ga A tshwane le Efa, gore G a se mosadi wa mofuta oo. Mme O tlaa lekwa ka Lefoko la Gagwe, Monyadiwa, jaaka monyadiwa wa ga Atamo a ne a lekwa ke Lefoko. Mme monyadiwa wa ga Atamo o ne a dumela karolo nngwe le nngwe ya Lefoko, lotlhe, mme o ne a tsietsega ka tsholofetso e le nngwe, gore, "O tshwana maabane, gompiano, le ka bosaeng kae," gompiano, le gone ka bosaeng kae, "mme o ne a palelwa ke tsholofetso e le nngwe, fa a reelwa ke mmaba. Mme jaanong, batho ba ba bitswang Leina la Gagwe, jaaka go solofetswe, ke Monyadiwa wa Gagwe. O tshwanetse go nna le maitemogelo gape ka selo se se tshwanang; eseng fela ka boammaaruri jwa makoko kana sengwe, mme fela ka Lefoko lengwe le lengwe!

Gonne, ko tshimologong ya Baebele, motho o ne a newa Lefoko la Modimo go tshela ka lone. Ke Lefoko le le lengwefela, le le neng la seka la ranolwa sentle ke—ke monna yo o bidiwang Satane, yo a neng a le mo sebopong sa phologolo e e bidiwang kgogela. Satane, mo mothong yona, o ne a kgona go bua le Efa, ebile o ne a sa kgone go dira Lefoko ko go ena, mme o ne a latlhegile. Lo a bona, Le tshwanetse le nne Lefoko lengwe le lengwe.

22 Mo bogareng jwa Baebele, Jesu o ne a tla a bo a re, "Motho ga a kake a tshela ka senkgwe se le sosi, fela ka Lefoko lengwe le lengwe," fa A ne a relesegile ke Satane.

Jaanong, Modimo o re bolelela fano mo metlheng ya bofelo, gore, "modimo wa lefatshe lena o tlaa tlhatloga mo metlheng ya bofelo."

"Mme le fa e ka nna mang yo o tlaa oketsang lefoko le le lengwe mo go Lone, kgotsa a ntsha Lefoko le le lengwe mo go Lone, karolo ya gagwe e tlaa ntshiwa mo Bukeng ya Botshelo."

Modimo a re utlwele botlhoko! Mme a re se ka ra tsamaya jaaka mmopa o o tlaetsweng, o ne a kgaoge, tlhogo ya tlhogo, a itse gore tsotlhe, ka nako nngwe re ne re le mo go utwisang botlhoko. A re nne le tshegofatso, le boutlwelo botlhoko, mme re utlwe mo pelong ya rona go ya kwa Modimong, ka boikokobetso ba tle ko Teroneng ya tshegofatso.

Selo se se gagamatsang jaanong, morago ga dingwaga dingwe di le makgolo a le lesome le boferabongwe tsa Efangedi, mme jaanong yone e, eo ke tsamaiso ya lefatshe, e bosula thata go feta ka fa metlheng e seo, fa A ne a le fano. Tsamaiso ya lefatshe e bosula thata. Lefatshe le tsamaela ko setlhoa se segolo. Lo itse seo. Morena o diragatsa Lefoko la Gagwe mo seatleng sengwe le sengwe.

23 Maabane, ke eme ... Ke solofela mogoma yo monnye ga a ... Ena ga a tle go dira. Ke ne ka tla le mosadi wa me, mme Mmê Wood, Mokaulengwe Roy Roberson, golo gongwe fano, Mokaulengwe Wood, re ne re eme golo fano fa marekisetso a mannye a divoloto di le mmalwa, go bona bo—ntlwana ya A-b-a-d e Kgaityadi Wood a nnileng nayo. Mme mo go ... fa re ne re eme foo, mogoma yo monnye ne a

tsamaela kong mme a Ikitsise, mme moeng mo go nna. Lekawana le lengwe ne la tsamaela mme la re ba ne ba tswa ko go lona le e leng, 105 ... Ke dumela kwa Georgia, gobane ke ne ka ba kopa fa ba ne ba itse gore ga ba itse Mokaulengwe wa rona wa ma Evans. Mme re ne ra bua metsotso e le mmalwa. Mme erile ke ya go tlogela, lekau lena le ne la ntebelela. Jaaka mogoma yo mongwe le mosimanyana wa gagwe ba ne ba tsamaela kgakala, lekau lena le ne la ntebelela. O ne a re, "Selo se le sengwe fela se ke batlang go se bua."

Ke ne ka re, "A—a wena o modumedi? A o Mokeresete? "

Ne a re, "Nnyaya, rra." O ne a re, "Ke ..."

24 Ke ka tswa ke sa bue lefoko le a neng a re fa, mme a ka bo a ne a le utlwisa botlhoko. Ke ne ka mmotsa ka ga dilo tsa Moengele wa Morena a bonagadiwa. Mme o ne a re o ne a utlwile ka ga gone, fela ga a ise a ko a ko a kerekeng pele, kereke ena. Ke ne ka re, "A o a E dumela?"

Ne a re, "Ee, rra." O ne a re, "Ke—ke ntse ke lebeletse sengwe." Ne a re, "Batho ba ntse ba mpolelela ka ga taolelo ena le dilo, mme ke utlwile mo theiping e lo neng lwa e bolelela pele ka fa Khalifonia e tlaa bolokang jalo." Mme ne a re, "Fa ke bona seo mo pampiring, ka ntlha eo ke ne ka se dumela." O ne a re, "Ke a tla gompiano kgotsa kamoso," moo ke gompiano, "ka ntlha ya nako ya me ya ntlha."

Ke ne ka re, "Morena a go segofatse, morwa," mme a simolola go dumedisa seatla sa gagwe.

O ne a re, "Fela ke batla go go bolelela sengwe, rra." O ne a re, "Nna ke timetse jaaka go latlhegelwa ke yo o kgonang go nna jalo." O ne a re, "Ke jaaka ledi la tshipi mo kurwaneng, ke timetse!"

Ke ne ka re, "Fela ga o tshwanele go nna ka tsela eo. Go na le Mongwe yo o emeng a le teng jaanong Yo o ka lo bonang motsotso o o o etleetsegileng. "

O ne a re, "Ke ipaakantse."

Ke ne ka re, "A o tlaa oba tlhogo ya gago?"

O ne a re, "Ga ke tlhajwe ke ditlhong."

Eseng fela moo, fela o ne a fitlha fa mangoleng a gagwe, foo mo mangoleng a a kalo, pele ga batho botlhe. Batho mo mmileng ba mo lebile. Foo re rapetse le ene, go tsamaya a neela Modimo pelo ya gagwe. O ne a tla, e le moleofi; o ne a boela morago, ngwana wa Modimo. O ne a tsamaela ka letlhakore la koloi, a sule; mme a boela morago, a tshela.

Ke ne ka re, "Lebitla le tlaa bo le bulegile kamoso."

Go na le motswedi o o tladitsweng ka Madi,
A gilwe go tswa ditshikeng tsa ga Imanuele,
Kwa baleofi fa ba thabueditswe tlase ga morwalela,
Ba latlhegelwang ke morodi wa molato wa bone.

Ke ne ka re, "Tlhatloga mme o kolobetswe ka Leina la Jesu Keresete, o bitsa Leina la Morena. Modimo o tlaa go tlatsa ka Mowa o o Boitshepo, mme a lo neele dilo tsena tse dikgolo, mme a go dire gore o kgone go Go bona. "

25 Ke eng? Lefatshe le tsamaela ko khuting. Goreng? Mowa wa Gibraltar, o o nang le maitsholo a a tlwaelegileng, bodumedi jwa maranyane, o go eteletse pele go "sepelete sa mofapogi mongwe le mongwe le dinonyane tse di itshekologileng," jaaka Baebale e boletse. A re e baleng, Tshenolo 18. Fela fa re santse re tliša ntlha ena e simolotse, re nna le Tshenolo 18:1 go ya go 5. Ke akanya gore ke go tshwaile seo sentle.

Mme morago ga dilo tsena tse ke di boneng e nngwe e fologa go tswa legodimong, e na le maatla a magolo; mme lefatshe le ne la botsolotswa kgalalelo ya gagwe.

Mme o ne a lela ka maatla a a nonofileng ka lentswe le le maatla, (jaanong lona batho ba lo neng lo na le ditoro) ... lo re, Babilone e wetse, mme o fetogile go nna bonno jwa bodiabolo, ebile a tshotse mowa mongwe le mongwe o o bosula, ... theko ya nonyane nngwe le nngwe e e itshekologileng le ditlhapatso.

Ka gore ditšhaba tsotlhe di nole mo pampiring ya bogale ja yone (kereke) ka boaka, le dikgosi tsa lefatshe di na le bogokaganyi le tsone, le bagwebi ba lefatshe di tseetse marapo mo letlotlong la gagwe.

Mme ka utlwa lentswe le lengwe le le tswang legodimong le re, Tswang mo go ene, batho bame, gore le se ka la nna baabedwi ba dibe tsa gagwe, ... gore le seka la amogela dipetso tsa gagwe.

Gonne boleo jwa gagwe bo ile kwa legodimong, mme Modimo o gakologelwa boikepo jwa gagwe.

26 A tlhagiso! Go latlhela kereke gone kwa morago go boela ko go Tshenolo 3:14, go ya kwa pakeng ya Laodikia, e 1703; e e tletseng bodumedi tota, mme di tlhapatsa. "Wena, ka gore wena o re, 'Re humile, ga re tlhoke sepe, ga re tlhoke sepe, o sa itse, o foufetse, mme ga o itse.'" Herbert ka Lekwalo la paka eno, e seng mo Lekwalong la paka ya ga Daniele, eseng ka ntlha ya bone ba ba leina la ... paka ya ga Noa, fela mo pakeng ena ya bofelo, e e bosula.

Lemogang fano, "Wena o a ikatega." A seo se kolobeletse kwa teng tota. Ke a itse ke ka tswa ke na le diketsaetsego tse dintsi mo kakanyong ena, fela e tshwanetse e nne le lefelo le Mokeresete ka boutsana a ka tsamayang mo ntlong ya gagwe mme a se ka a tlišwa mo bolengteng jwa paka ena e e bosula, ka go kgotlela basadi ba ba apereng.

27 Basadi, Ke ile go bua sena, mme ke batla lo reetseng. Mme, banna le basadi, lo ka nna lwa se dumalane le sena, fela ke ikutlwa ke eteletswe pele go go bua. A lo ne lo itse, mosadi ope yo o neng a ipitsa jalo ga se monaganong wa gagwe o o siameng? A lo a itse, ene o jalo, a kana o a go dumela kgotsa nnyaya, kgotsa ga a akanye, ene ke seaka? Le fa mosadi a ka nna a ema le seatla sa gagwe fa pele ga Modimo mme a ikana ka gore ga a ise a kgongwa ke monna ope o sele fa e se monna wa gagwe, mme moo e ka tswa e le boammaaruri jo bo tshepafalang. Jesu ne a re, "Le fa e le mang yo o lebang mosadi gore a mo iphetlhele o setse a akafetse le ene." Mme mosadi a ka tswa a ...

Le a bona, gore Baebele ya rega "a ikatega," gape ga a itse." Mowa o o mo o tloditseng gore a dire dilo tsa go nna jalo tse di maswe, ke mowa wa boaka. O ka tswa a le phepha ka kontle, mo mmeleng wa gagwe, e leng nama. O ka nna a seka a dira boaka, gape a kgona go ikana ko Modimong ya nna Boammaaruri, gore ga a a ise a ke, mme mowa wa gagwe ke mowa wa boaka. O fougaditswe thata ke modimo wa lefatshe le la fashene; o apara dilwana tse di sa nnang sentle. a bo a tswela kwa ntle.

28 Maloba, nna le Mokaulengwe Wood I re ne re gogela mokoro mo nokeng. Ke ne ke tshwanetse go tswa mo ntlong metsotsonyana, go ya ko nokeng. Mme gongwe le gongwe kwa o yang, o rakana le basadi ba apere dilonyana tse ... ba di bitsang 'dibikini kana sengwe. Ke matlhabisa ditlhong. Ga gona mosadi yo thaloganyo ya gagwe e berekang a ka aparang sengwe sa go nna jalo. O tsenwe ke mowa wa boaka. Jaanong, mohumagadi, o fetsa seo le Modimo, 'ka gore nako nngwe o tlaa fitlhela gore seo ke Boammaaruri.

Mohumagadi, o kgona jang, o iste ka fa mmele wa gago o leng boitshepo ka teng, mme wa bo o o tsamaya o ntsheditse batho, ba ba dikeletso tsa bodiabole ba ba tletseng boleo ba ba tsamayang mo mebileng malatsi ano? Fa e ne e le gore barwa Modimo ba ne ba santse ba le barwa ba Modimo, monna wa gago a le morwa Modimo, o ne a ka dira gore o apare diaparo ka na a go tlogele o tsamaye o sa ikatlega. Fa mosimane a ne a le morwa Modimo, o ne a ka seka a nyala selo se se ntseng jalo. Lo a bona?

O a re, "O ..." Nnyaya.

Ke le bolelela Boammaaruri, mme letsatsi lengwe lo tlaa kopana le Bone. "Ga a ikatega, moakafadi; ga a itse."

"Ao, ke ikana gore ga ke ise ke ko ke tole maikano a ke neng ka ikanela monna wa me." Monna wa gago o tlaa go athola fa o dirile jalo. Mme Modimo o tlaa go athola go ya ka mowa o o mo go wena; ga a kake a go athola go ya ka mmele wa gago, mme ke ka mowa wa gago, motho yoo wa boteng.

29 Motho yo o kwa ntle ke nama e e laolwang ke dikutlo tse thataro ... kana ke raya dikutlo tse tlhano. Motho wa kafateng ke motho wa mowa yo o laolwang ke dikutlo tse tlhano; segakolodi, le lorato, le jalo jalo. Motho yo o kwa ntle, lo a bona, tatso, tshwara, dupelela, utlwa.

Mme boteng ja mowa oo ke mowa wa botho, mme o laolwa ke selo se le sengwefela, ke thato kana boikgetlhelo ja gago. O na le boikgetlhelo ja go ka amogela se diabololo a se buang kana go amogela se Modimo a se buang. Mme moo go tlaa supagore mowa o o mo teng ke wa mofuta ofe. Fa e le Mowa wa Modimo, E tlaa fepiwa ke dilo tsa Modimo, gape ga O kake wa fepa mo go sepefela sa lefatshe. Jesu o rile, "Fa o rata lefatshe kgotsa dilo tsa lefatshe, ke ka gore lerato la Modimo ga le ise le ko le tsene mo mo karolong eo ya boteng." Satane o go tsieditse. "Gape motho ga a kake a tshela ka senkgwe se le nosi, mme ka Lefoko lengwe le lengwe le le tswang mo molomong wa Modimo."

Lemogang jaanong, rebona gore ga "a ikatega," ga a tswana gape o makgaphila.

30 Gape lefatshe le lebelega le le mo motlheng o o bosula go feta. Ga gona motlha ope o basadi ba kileng ba itshwara jalo, ga ba ise ba ko ba dire jalo mme fela pele ga tshenyo ya lefatshe la pele. Mme Jeso o ne a umaka motlha oo. Re tlaa bua ka seo mo motsotso.

A Modimo o ne a latlhegelwa ke taolo, kana ke gore fela o letlelela sengwe go tsaya taolo? Ke a ipotsa. Karabo ya nnete ya potso ena ke, go ya ka fa ke akanyang ka teng, ke gore go na le mewa e mebedi e e berekang, ee ganetsanang mo lefatsheng gompiano. Jaanong, ga go kake ga nna le ditlhogo tse di fetang bobedi, ditlhogo di pedi. Mme Mongwe o o berekang ke Mowa o o Boitshepo; monwa o mongwe ke wa ga diabololo, gape, mo metlheng ena ya bofelo, ya tsietso.

Jaanong ke tsile go mo tshwara dikakanyo tsa me gone fano ka ntlha ya temana yotlhe, tse di setseng di ... Molaetsa wa rona.

31 Mewa e mebedi. Mongwe wa bone, Mowa o o Boitshepo wa Modimo; yo mongwe, mowa wa ga diabololo, o dira mo boferereeng. Batho ba lefatshe jaanong ba dira maikgethelo a bone.

Mowa o o Boitshepo o fano o biletsa Monyadiwa wa ga Keresete. O dira se ka go rurifatsa Lefoko la Gagwe la tsholofetso ko go Ene, ka ntlha ya paka ena, a supegetsa gore Yone ke Keresete.

Fa monwana wa gagwe a tshwanetse go tsena mo pakeng ena, monwana o tlaa suta. Fa lonao le tshwanetse go tsena mo pakeng ena, lonao le tlaa suta. Fa leitlho le le go bona mo pakeng ena, leitlho le tlaa bona. Lo a bona?

Mowa wa Modimo, jaaka O godile ka mo seemong se se tletseng sa Modimo, ke paka e jaanong re tshelang mo go yone. Mowa o o Boitshepo o fano a rurifatsa Molaetsa wa oura. Mme Mowa o o Boitshepo o dira sena, gore batho ba ba dumelang Modimo o tlaa bidiwa go tswa mo nthagarageng ena.

Mowa o o sa itshepang o o seng fano o bitsa kereke ya gagwe ka phoso, jaaka go tlwaelesegile, ka tshokamiso ya Lefoko la Modimo, jaaka o dirile kwa tshimologong. Lo a e bona e tla gone fa nakong eo ya peo gape, go tswa Etene? Ke e gape.

32 Jaanong, morago go ralala foo, lona batsomi ... dipaka tse dingwe, le ne le le leloko la makoko, le le leloko la sena, sele, kgotsa se sengwe. Ke eng se se diragaletseng letlhaka la selekoko? Go a phamphanyegisa. Mowa o tswelela o tloga o bo o tswelela, mme o bo o opela mo Peong. Lo a bona?

Mme thaelo, yone yotlhe, yone e boetse ka tsela e e tshwanang e neng e le kwa tshimologong. Lemogang. Lo seka—lo seka, nnyaya, lo se go lebale jaanong.

Jaaka Johane, Johane wa Ntlha 4:5 le 6, fa o batla go kwala seo, o a go tsenya, "mowa wa maitsholo."

Efa ga a ise a ko a tswe fela, ka bomo, a re, "Ga ke dumele mo Modimong." Nnyaya. E ne e le phoso e a neng a e dumela.

"Satane ga a kitla a tla kwa ntle a re, " "Ao, sentle, ga se Lefoko la Modimo. "" O ne a Le dumelana le Lefoko la Modimo, fela o ne a le neela phuthololo e e leng ya gagwe ka mo go Lone. Mo e leng gore, Modimo o a ba boleletse mo go senang go go dira.

Se se dira eng? "Go dira khampani e e nonofileng, gonne batho ba dumele leaka, mme ba abelwa gone." Jaanong fa o batla go bala seo, 2Batheselonika 2:11.

Jaaka ke na le go ka nna, Dikwalo di le mmalwa tse di leng fano, mme ga re tle go kgona go di bala tsotlhe. Jaanong le gone jaanong, ke tla ba fa. Jaaka go lebe ga go gakgamatsa, gore lo a go botsa kgotsa sengwe, mme re ka nna ra go kwala mme ra bala mo go lona—lona ba ba molemo.

33 "Go dira buka e e nonofileng," jaaka Baebele e buile e tla dira, 2Batheselonika. "Jaanong, monna yona wa bolelo o tlaa tla mo go nneng teng, mme a dule mo tempeleng ya Modimo, a ikaya gore o ne a le Modimo, mme a bake gore batho ba ye mo magatong a a bokete, go dumela leaka; mme, go dumela, go tlaa tshwaelwa ka ga gone."

Ke selo se se tshwanang se a se dirileng ko go Efa. Mo neele ... Ga—ga a ise a ko a mmolelele Lefoko gore o ne a sa siama, fela o ne a mo naya buka e e maatla, gore o ne a dumela leaka.

Mowa wa seoposengwe ke wa ga diabololo. "Bodiabololo jaanong ba dira mo bana ba ba ba senang letlhoko." Mokwa ko go se? Ke eng se bana ba motlha ono ba se ba tlhoileng? Jaaka Efa a ne a ntse, kwa tshimologong, Lefoko la nnete la Modimo. Go ntse jalo. Jaanong fa lo batla go bona seo ...

A re se buleng, Baefeso 2, fela motsotso, gobane go lebe ga go siame gore rona ... Ke tlaa ema motsotso fela, fa o le mo lepotlapotleng le le tona, mme ke bale bangwe ba sena. Baefeso 2:1 go fitlha go 2.

Mme o ne o rudisa, yo nako nngwe o neng o sule mo ditlolong tsa lona le bolelo:

Mo dinakong tse di fetileng o ne wa tsamaya go ya ka tsela ya lefatshe le, ka fa letsomaneng la maatla a batho, mowa o jaanong o dirang mo baneng ba go ganana ka

madi:

34 "Bana ba ba senang kutlo." Mme fa moganetsa-Keresete, go simolola koo ko Botlhabatsatsi jwa go utlwisa botlhoko, go tlaa nna eng fa e le gore ditlhogo tsa bo di nna teng mo mothong wa moganetsakeresete? Ka foo go diragatseng ka teng! Le fa go ka nna gogolo thata jang ga tsietso e ka kgona go—go neela lefatshe, go na le ngwana wa lesea! Mme o ne a re, "Mowa wa—wa mo rakeng jaanong o dira mo baneng ba ba ba senang thuso," ba ba sa obameleng Lefoko. Lemogang. Jaanong ke batla go nna ka motsotso fela, "bana ba ba ba senang letlhoko," ngwana.

A lo ne lo itse, lona, tshimologo ya lona, nka netefatsa ka Lefoko la Modimo le le leng lona, motho ope teng fano, o ne a tshela mo terateng ya gago. Mme mekgabo ya gago, o ne wa ntshiwa ko go rraagwemogolo, ka ntlha eo ko go rraago, mme go tloga foo wena. Lo itse seo?

Baebele ne ya re, ke a dumela ke Bahebere 7, gore, Melegiseteke, fa Aborahama a ne a boela kganyaolong ya dikgosi, "Aborahama o ne a tsaya Melegiseteke wa boikepo jwa boikepo jotlhe." Mme fano ke Paulo a re jaanong, gore, "molefi, yo o amogetseng ditsabosome, ne a santse a ... O ne a duela ditsabosome, gonne o ne a santse a le mo lothekeng lwa ga Aborahama fa a ne a kgatlhana le Melegiseteke. " Jalo le fa e ka nna eng se Aborahame a se dirileng, ka nako eo re fitlhela gore molefi o ne a le foo mo go Aborahama, yo neng a le batshwara kesi ya gagwe. Aborahame ne a tsala Isaka; Isaka a tsala Jakobo; Jakobo ne a tsala ditlhogo tsa lotso, Lefi.

Jaanong, fong, lo a bona, fano go tla ka mo pepeneneng e e itekanetseng, tlhomamisetso pele.

35 Jaanong, mo melaetseng ena, ke batla go—go—go gatelela dilo tse ke di lo boleletseng mo Molaetseng, ka ga Lesedi lena la maitseboa le Modimo a rileng le tlaa tla mo lefatsheng.

Mme lemogang, foo, "Sebata se se neng se tshwanetse go tla mo lefatsheng, se tlaa tsietsa botlhe ba maina a bone a neng a sa bewa mo Bukeng ya Botshelo ya ga Kwana, ba bolailwe pele ga motheo wa lefatshe."

Mo go Modimo o akanya; Modimo, Mowa o mogolo. Ko tshimologong, pele ga go ne go na le tshimologo, O ne a le Modimo, mme a lo itse gore lo ne lo le mo go Ena foo? Fa o le Mokeresete jaanong, o ne o le mo go Ena ka nako eo.

Mme foo, fa moo go le jalo, Bomodimo jotlhe ka mmele bo ne jwa rurifatsa godimo mo Mothong wa ga Jesu Keresete. Mme ka nako eo fa Jesu a ne a swa kwa sefapaanong, ke ne ka swa le Ene, ka gore ke ne ke le mo go Ena ka nako eo; gonne O ne a le botlalo jwa Lefoko, a bonaditswe, a itse gore re tlaa bonatswa kgantele. Mme re ne re le kwa Golegotha le Ena. Re ne ra ya mo lebitleng le Ena. Mme re ne ra tsoga le Ene le tsogo ya Gagwe. Mme jaanong re tšhonne, ka Mowa wa Gagwe, ko Teroneng ya tshagofatso, dutse ga mmogo mo mafelong a Selegodimo mo go Keresete Jesu. Nako tsotlhe!

36 Gonne jaaka peo ya botshelo ya tlholego e tlisiwa tlase, e tshedisitswe go tswa go rraagwe, go rraagwe, go rraagwe, go jalo fela le Botshelo jwa ga Keresete bo a fokotsega.

Leo ke lebaka le Modimo a dirisang Mowa wa ga Elia dinako tse tlhano. Ke eng? Ke mokgaoganyi ko tlase.

Fela jaaka botshelo jwa gago jwa tlholego le bo tshwaetswe bo neelwa go tswa mo dijelong tsa tlholego tsa ga rraago, jalo le Mowa wa Modimo, o o neng o tlhomamiseditswe pele pele ga motheo wa lefatshe.

Mme erile Lefoko le le feleletseng la Modimo, mo go feletseng, o ne a lebile godimo mo mmeleng wa motho yo neng a bidiwa Jesu Keresete, teng kwa Modimo a ntileng ke baakanyetsa maleo a me, mo go Ene koo. Fong O ne a nteletsa, a ntsosa le Ena, mo tsogong. Mme jaanong re dutse le Ene, ka maatla le taolo mo godimo ga ga diabololo mongwe le mongwe. Ao, fa fela o ne o ka dumela se Modimo a se neileng! Fela fa o se foo, ga o na jone. Mme fa o dutse foo, mme o sa go dumele, le tshaba go suta, ga o kitla o go dirisa. Fela fa o ntse foo, o tlaa se dirisa, gonne wena o laoletse go dira se o se dirang.

"Faro," mo letlhakoreng le lengwe, "ne la godisiwa boikaelelo jona," Baebele e rile, go nna Faro. "Judase Isekariote o ne a godisiwa go nna morwa tatlhego."

Jaanong lemogang Dinnete tse dikgolo tsena tse re di atamelang.

37 Jaanong re bona gore kereke e ganne go amogela Lefoko la Modimo go ba baya, mme e amogele Barabase mo boemong. Jaanong, fa lo batla Lekwalo ka seo, e Mattheo 27:15 go ya go 23. Go ne ga dira eng? Ke maemo afeng a se dirileng? Jaanong akanya ka ga gone. Erile lefatshe la kereke, mo botshelong jwa lone jo bo rulagantsweng, le le boitshepo, jaaka ba ne ba akanya gore ba ne ba ntse, ebile ba ne ba le mo matlhong a batho, ba ne ba bapola Jesu, mme ba re, "Ga re tle go nna Monna yo o re busa." Mme Jesu e ne e le botlalo jwa Lefoko la Modimo. Santlha Johane 1, le go tlhalosa. Mme ba ne ba re, "Ga re tle go nna le Lefoko lena la Modimo go re busa." Ntswa go le jalo, E ne e le Lefoko, fela matlho a bona a

ne a fofaditswe ke se A neng a le sone. Gonne O ne a le karabo e e tlhamaletseng ya seporofeto sengwe le sengwe se se neng se tshwanetse go diragala mo go Ene.

Jaanong, rotlhe re dumela seo, ka gore re lebeletse kwa morago go go bona go diragala. Fela fa lefatshe le tlaa dira, moo jaanong, jaanong paka e jaanong e bosula, e ka bo e ne e le kwa morago kwa ka nako eo, ba ka bo ba ntse ba dira selo se se tshwanang gompiano, ka gore paka e ntse e le Lefoko le le tshwanang, ka ntlha ya paka ena, go bonatswa. O tlaa go dira. Ga ba na go kgona go dira sepe se sele. "Ke bana ba go ganetsa bothole." "Les o o nonofileng, go dumela leaka, mme o sekisiwa ke one."

38 Elang tlhoko fa lefatshe la kereke le ne le sa amogele Jesu, Lefoko, a bonaditswe ka letsatsi leo, ka gore (gobaneng?) ba ne ba le tlhalosa tsela e nngwe. Fela ba tshwanetse ba ka bo ba itsile gore O ne a le Lefoko leo, ka gore sengwe le sengwe se Modimo a rileng O tlaa se dira, O ne a se dira. Mme O ne a ba raya a re, "Batlisisang Dikwalo ka ntlha ya oura ena; mme fa Ke sa kगतlhana le seo se se neng se builwe gore Nna ke se buwe, fong lo seka lwa Ntumela."

Ba ne ba re, "Re dumela Moshe."

O ne a re, "Fa lo ka bo le dumetse Moshe, lo ka bo lo Nkitsile, gonne Moshe ne a bua ka ga Nna." Mme ba ne ba santse ba sa go bone. Ene Modimo wa Legodimo o a swa mo sefapaanong, mme a bua mafoko a a tshwanang a moporofeti a rileng o tlaa a bua, mme ba santse ba sa go bone. Lo a bona?

Ba ne ba se ba mofuta wa Gagwe. Ba ne ba se Lefoko, eseng Lefoko; mme bone, le fa go ntse jalo, ba ne ba le—ba ne ba le bodumedi thata. Fela ba ne ba se Lefoko, gonne Lone—Lone le tlaa lemoga lefelo la Lone ka ntlha ya oura eo.

39 Lemogang ka fa Dikwalo di neng di tswetswe ga mmogo mo pakeng nngwe le nngwe. Lemogang jaanong.

Mme erile lefatshe la kereke le ne le sa tle go nna le Lefoko la Modimo go ba busa, ba ne ba amogela mmolai, Barabase. Go ne ga dira eng? Go ne ga thunya Satane, modimo wa paka e e bosula ena, mo lefelong le a neng a batla ka gale.

Jaanong reetsang. Gonne, Satane ga a bue ka ga e le modimo wa paka nngwe e sele fa e se paka ena. O ne a sa bue ka modimo wa paka ya ga Noa. O ne a sa bue ka—ka modimo wa paka ya ga Moše, modimo wa paka ya ga Elia. Fela, paka ena e e bosula, ke ... Ao, lo se go romogeng! Ke modimo wa paka e e bosula ena, o ne a obamela ke dimilione le dibilione tsa batho, mme ga ba go itse. Fela mpe re letleng Lekwalo mo go ene mosong ono, mme a re boneng, ka nako eo lo tlaa itse. A Lekwalo ...

Jaaka mo dikopanong tsa temogo, fa Mowa o o Boitshepo o tsena mo Lefokong la Gagwe mme O a bitsa monna yona a bo a re, "Ga o na tiro epe e e tshelang le mosadi yo mongwe yona. O ne o direla eng seo, dingwaga di le lesome tse di fetileng, fa o ne o felelwa ke mosadi wa monna yole? " O dira eng? Herbert, a supegetsa Satane, yo o tshotseng monna, kgotsa mosadi a tshela ka monna mongwe wa yo mongwe, kgotsa dibe tse ba di dirileng, dilo tse ba di dirileng. E dira eng? Mo batlisisetseng.

40 Dingaka di tsaya tsa Bone mme o leke go batla se se phoso. Ga ba kake ba go dira. Ga re kgone go bolela. Fela fong Mowa o o Boitshepo o a tswa mme o senola se a leng sone, mme o mo phanye. Lo a bona? Seo ke se Lefoko la Modimo le leng sone. Ke Lesedi le le phatsimang mo lefifing.

Mme fa o tsaya modumo mo kamoreng, o utlwala o le masaitseweng; segopa sa sengwe se se dirang, mme ga o itse gore ke eng. Bulang ka fa leseding, ka bonako ... Herbert, diphaposi, bone ba—bone ke bana ba lefifi. Mme fa lesedi le pekenya, ba a anama.

"Ba tswile mo go rona ka gore ba ne ba se ba rona," Baebele ne ya rialo. Lo a bona? Ga ba kake ba tshela mo Leseding la lefatshe ... Gonne, Modimo wa Legodimo o rometse Lesedi la Gagwe mo metlheng eno ya bofelo, gore O tle a sedifatse tsela ya bana ba Gagwe, gore ba tle ba seka ba tsamaya mo lefifing lwa ba ba kgopega, fela ba ka nna ba tsamaya mo Leseding la phatsima ga Jesu Keresete, fela ka bosaeng kae ba ka tsamaela mo Leseding la bo Jesu Keresete, yo o tshwanang maabane, gompiano, le ka bosaeng kae. Amen!

41 Lemogang, Satane eseng a biletsa modimo wa paka nngwe e sele fa e se paka ena. E ne e le maikaelelo a gagwe go nna jaaka Modimo, go tswa ko go yone tshimologo.

A re baleng seo. Re tlaa tsaya fela nako ya rona. A re boeleng morago ko go ... Lo a bona, ke na le yone e kwadilwe, Isaia 14. A re boeleng morago fano ko go Isaia 14, motsotso fela, mme re boneng se Modimo a se buileng. "Modimo," se Satane a se dirileng. Isaia kgaolo ya lesome le bone: 12 le 14. Lemogang.

A bo o kile wa wa kwa legodimong, Oo wena Lusefa, morwa naledi ya masa! A bo o kile wa remelwa fa fatshe, yo o neng wa tlhogogatsa merafe!

Gonne o rile mo pelong ya gago, Ke tlaa tthatlogela kwa legodimong, Ke tlaa goleletsa setulo sa me sa bogosi godimo ga dinaledi tsa Modimo (barwa ba Modimo, jaanong) mme ke tlaa dula mo thabeng ya bokone, mo matlhakoreng wa bokone:

E ne e le Beere-Beeresheba wa ga Satane go obamela jaaka Modimo. O ne a tsaya bobedi mo bobedi, mo borarong ya dinaledi tsa Legodimo. Herbert kwa godimo ga dinaledi tseo, mme o ba rerela, ebile ba tsieditswe bobedi jwa bone. Lo a go bona? Go siame. Lemogang, moo ke mekgabo ya gagwe.

Mme jaanong ena o ipaakantse, le kelotlhoko ya gagwe e e faphegileng, monyadiwa yo o rutegileng ka kitso e e leng ya gagwe, lo a bona, botlhe ba ba pentilweng mo boferereeng jwa gagwe, jwa dikago tse ditona le makoko a matona, le dipente tsa mefutafuta, le dipente tsa kitso, le ba ba botlhale, le ba ba rutegileng, go tsietsa lefatshe lotlhe, le go nna "modimo." Seo ke se a se dirileng. Tsotlhe di felelela ka mo mothong wa moganetsa-Keresete, e e setseng e beilwe korone ya Modimo "go tsalwa ga Modimo," ka go rata ga gagwe, monyadiwa wa bodumedi, thuto ya bodumedi. O ntse jaaka o ne a tshwana le jaaka ene, mme ka phuthololo e e leng ya gagwe ya Lefoko la Modimo jaaka a ne a dira Efa, mme jaaka morwae Kaine a ne a dira.

Jaanong wa re, "Morwa Satane?"

42 Mpontshe lefelo le le lengwe mo Baebeleng le Kaine a kileng a bidiwa morwa Atamo. Baebele ne ya re o ne a le "morwa yo o bosula yole," peo ya ga noga. Nnyaya, mepako e nnile ya tloswa jaanong, mokaulengwe. phiramiti e gagotswe, jaaka tshenolo e ne e supegetsa.

Lemogang se a tlaa se dirang, dikakanyo tsa gagwe. O ne a akanya gore Modimo o ne a nna le bontle jwa lefatshe. O ne a dira seo ko Legodimong. Boleo ga bo ise bo simolole ko tshimong ya Etene; bo simolotse ko Legodimong, nako e wena, morwa naledi, a ikgodisetsa mo bontleng, mme a batla bogosi jo bontle go feta thata jwa ga Mikaele. Mme o ne a akanya gore Modimo o ne a aga mo bontleng.

Mme lemogang Kaine. O ne a sa batle setlhabelo sa madi. O ne a fologa a bo a isa maungo, kgotsa—kgotsa masimo a bontle mo godimo ga aletare ya gagwe. E le ya bodumedi tota, e dirile sengwe le sengwe, gore, fela totatota jaaka Abele a dirile; ne a ntsha setlhabelo, a wela fatshe fa pele ga Modimo go obamela, yo o ikobileng mo tseleng nngwe le nngwe, fela kwa ntle fa pele ga tshenolo ya Lefoko.

Mme Lefoko le ne le le, go tswa tshimologong, leano la Modimo. Mme Modimo o ne a senola, ka tshenolelo, sone selo se A neng a se rurifatsa le go gogoba mo go sone seo se ne se siame. Eseng bodumedi, eseng aletare, e seng leloko la kereke, eseng go dira setlhabelo, eseng e e pelophepa; fela ka tshenolo ya Lefoko la Modimo. Modimo a mo senolela se moo go ...

Mmaagwe o ne a sa tsaya apole e noga e e mo neileng, fela o ne a na le bonyatsi le motho wa ga Satane, mo popegong ya sebatana; e seng lefofora, fela bogolo jo bo tlhaga go feta thata, jo bo neng bo tlaa bo bose mo teng. Jaanong boranyane bo leka go mo fitlhela. Mme ga ba kitla ba mo fitlhela, ka gore lerapo lengwe le lengwe mo mmeleng wa gagwe le fetotswe. Fela Baebele e a go bolela go nna jalo.

43 Lemogang se mogoma yona a tlaa se dirang jaanong. Mogoma yona, "Ena o tlaa dula mo tempeleng ya Modimo," moo ke, kereke, "a Itshenola go nna Modimo." Jaanong fa lo batla go bala seo, moo ke Bathesalonika ba Bobedi 2:3 le 4, le Tshenolo 13:4, le Tshenolo 13:4, ga tweng, baporofeti boobabedi, boobabedi Johane le Paulo, ba se a tlaa nnang sone mo metlheng ya bofelo. Jaanong lo e bale, ka gore ke na le yone e kwadilwe fano. Fela ke ... go boloka nako jaanong.

Letsatsi le re tshelang mo go lone, mo Baebeleng, "Letsatsi la motho," letsatsi la motho. Ena ga se letsatsi la Modimo. Modimo ga se modimo wa lefatshe le; Baebele ya re Ene ga a jalo. Ke Modimo wa Legodimo. Fela mona ga se letsatsi la Modimo.

Ena ke motlha o o go kgethang. Wena, o tshela gompiono, mme o swe; o kgethe Modimo, o bo o tshela. Mme Modimo ke Lefoko, mme Lefoko ke Lefoko le le bonaditsweng ka ntlha ya oura le letsatsi.

44 Lemogang, "Letsatsi la motho." Fa lo batla go kwala seo, ke ne ke ile go e bala. Fela Bakorinthe wa Ntlha 5:1-5 ... Bakorinthe wa Ntlha 4:1-5, intshwareleng, Bakorinthe wa Ntlha 4:1-5 le 5, ne e le Paulo a bua ka go atholwa ka motho, mo motlheng wa motho.

"Letsatsi, le e bitsang mang letsatsi la motho ka ntlha ya eng?" o tlaa bua. Ke letsatsi le ditiro ka kitso ya motho di galaleditswe.

Leba se, botlhe ba makomonisi, mongwe a leka go tsaya mongwe ko ngwedding. Modimo o leka go dira mongwe wa Legodimo. Lo a bona? Fela lebang ka fa ba dirisang didikadike tsa ba dirisang didikadike le dibilione le dipodile tsa didolara, ka maiteko a a ša. Motlheng ba fitlheng koo, ga ba na go fitlhela sepe. Ke eng se se diragaletseng bone?

Ga ke kgathale ka ga ngwedi. Ke batla go feta ngwedi gore e se tle le e leng go bona; ke tsewelele fela go ya godimo. Ke batla go feta Lekadiba le le Tlhophilweng, tsewelelang, tsewelelang fela lo tsamaya.

Ee!

45 Mme lefatshe gompieno le tshwaelela kitso e e neng ya tla ke Satane. Mme letsatsi la motho le a galaleditswe, eseng ka Lefoko la Modimo, fela ka kitso gore o na le.

Jaanong akanya. A seo se kolobeletse ko teng. Mme fa lo tshameka theipi ena morago, fa ntlheng ena fano, lobakanyana lo bo lo akanya.

Ditiro tsa gagwe di baakanyediwa ko godimo ga Lefoko la Modimo mme di bonatsha ditiro; botlhale jwa ga Satane, jo a bo neileng Efa kwa tshimologong. Jaanong reetsang; se fetweng ke sena. Botlhale jwa ga Satane bo baakanyediwa mo teroneng ya kobamelolo, mo mothong, kwa godimo ga Lefoko la Modimo le le rurifaditsweng la oura. Dikereke tsa rona di tlhomamisa seo ka baruti ba bone—dikolo tsa bone, dikolo tsa go ithuta, moo go bolepo go feta Lefoko la Modimo le itse ka ga Gone, ba a akanya. Mme foo, Ngaka Semangmang, le Morutintsi Semang-mang, le go MODIRA Semang-mang o sena kitso e e leng ya bone, go tweng (go tswa ko go Satane), mo godimo ga tsholofetso e e rurifaditsweng ya Modimo, a dirilwe gone fa tlase ga tsholofetso eo. Mme motho o a go arabela. Lo a bona?

Dikarolo tsa Gagwe tsa boranyane, di leka go tlhomamisa gore Lefoko la Modimo le phoso. Akanya fela ka ga seo. Ena, ya gagwe, moo ke, dithuto tsa monna tsa motho, a tlhalosa Lefoko la Modimo ko bathong, mme o Le dire ga se ka thata gape, jaaka a ne a na le lone mo pakeng ya selekoko fa Jesu a ne a bonala mo lefatsheng. Jesu ne a re, "Baitimokanyi ke lona! Lona, ka ngwao ya lona, "le le leng phuthololo ya bone," Le tsere Lefoko la Modimo mme le Le dirile ka thata epe mo bathong. " Mme moo ke selo se se tshwanang se ba se dirileng gompieno. Ga e na natla.

46 Lemogang, "Bone," batho, "mo tthatlosetsa ko godimo ga tsotlhe tse di bidiwang Modimo." A Bathesalonika ba Bobedi ga ba re ba tlaa go dira? Mme taolo ya kereke ya makoko, batho ba dumela go le gontsi go na le ba ba dumelang Modimo. Mme Modimo ke Lefoko. Ba tlaa dumela dithuto tsa bona tsa selekoko ko godimo ga Lefoko, ba "mo tlhoreng ko godimo ga tsotlhe tse di bidiwang Modimo." Mme go na le Modimo a le mongwe fela, mme yoo ke Lefoko.

"Botlhe ba ba bitswang Modimo; jalo he ena o dutse mo kerekeng ya Modimo, a netefatsa gore ena ke Modimo," ka gore o na le batho ba ba mo obamela. Modimo ke Lefoko. Mme o ne a Itsenya kwa godimo ga tsotlhe tse di bidiwang Modimo. Mme go na le Modimo a le mongwe fela, mme Modimo ke Lefoko. Lo a bona? "Mme botlhe ba ba bitswang Modimo," ke, modimo wa paka e o dirisitse kwa godimo ga boammaaruri, Lefoko la Modimo le le rurifaditsweng. Moo ke Moitshepi Johane 1. Lo a bona? "Godimo ga tsotlhe tse di bitswang Modimo, gore ene jaaka Modimo a ntse mo tempeleng ya Modimo," ka taolo.

Lebelelang, mme ena o go rorisa! Ao, mpe batho, Modimo, lo bone gore tsietso! Ena o ka go baka, mme ka masisi a dumela ka batho ba paka ena e e bosula. Jaanong a lo bona modimo le batlhanka ba gagwe ba paka e e bosula ena?

47 Jaanong a re go eleng tlhoko go bonatswa. A re o dira lefatshe le le botoka gore bone ba tshela mo go bone, ka kitso ya gagwe le le sa palelweng le Lefoko la Modimo le le sa palelweng. Fela ka go tla ga gagwe ga mmogo, mo makokong, le ditumelo tsa kereke, le ga botlhale, le ga boranyane, le jalo jalo, ena o dira lefatshe le le botoka go tshela mo Mileniamong. Lo a itse, mogopolo wa me, o dirilwe lefatshe le le botoka go leofa mo boemong jwa go tshela mo teng.

Lemogang. A o ne a go dira? O ne a gatelela bolelo. O ne a itshukunyetsa whisiki go nwa, go goga sekarete. Mme mo dikerekeng, Ba-Hussite yo neng a kgona go nna leloko la kereke, ka moriri o mokhutshwane. Jaanong a mpe wena o eme motsotso fela.

48 A ka apara bomankopa, a apara dipente, a bo a santse a le leloko la setlhopho sa gagwe sa bodumedi, e e leng gotlhelele kgatlanong le Lefoko la Modimo. A re gotlhe gosiame. Lo bona kitso ya gagwe? "Ke eng se se tseneng ka mosadi?" Fela go tshwana le ka fa go tsayang tsebe, kgotsa e seng leungo la dipolanete, seo ke se e leng sone. Modimo o rile go a go dira, fela o a go dira.

Mme o a mo dumela, mme o a mo rata ka ga gone. O tlhoile Modimo. Dikarolo tse e leng tsa gagwe di a supa. O a re o rata, fela o rata Satane. O obamela modimo wa kwa ntle, modimo wa lefatshe, a direla modimo wa Hollywood. O a mo rata, fela o tlhoile Lefoko la nnete la Modimo, le e leng Modimo fela wa nnete yo o leng teng.

Go batlisisetseng mo dikerekeng. "Ga go na molato ope. Basadi ba rona ba kgona go dira sena, sele, kgotsa se sele. " Fela mo Bolengteng jwa Modimo yo o tshelang, ena ebile ga a letlelelwe go tla, fa e se a ikotlhaya.

Herbert, ene ke modimo wa bontle jwa selefatshe, ene o jalo. O batla go lebega a le montle. Mme ene ke modimo wa bontle, go tswa tshimologong. A ka kgona, mme o kgonne ke kitso ya gagwe mo maranyaneng le kgalalalong, go dira bontle jwa gagwe, paka eno ya bonè ... paka ena ya segompieno, ke raya moo, ya bosula. Go dirile bontle.

49 Lemogang. Lone le a gakgamatsa mo go lemogeng. Ko tshimologong, Sethe le bana ba gagwe ga ba a ka ba ya ka tsela ya boranyane.

Jaanong re ile go bua ka ga maranyane ka ntlha ya metsotso e le mmalwa. Fa ke bua sena, eseng go kgorometsa botlhoka kitso jwa me; fela, segopa sa batlhokakitso, sengwe le sengwe se se tlaa ganetsang Lefoko la Modimo. Lo a bona? Go tthomame.

Se a diragala. E tlhokomeleng. bana ba ga Sethe ba ne ba sa kgone go ya ka tsela ya boranyane. Ba ne ba le badisa ba ba ikokobeditseng, ba thetha, le jalo jalo.

Fela bana ba ga Kaine ba ne ba dira. Goreng? Go batlisisetseng ka rraabo, eleng diabile. Kaine, a tlhotlheleditswe ke ntataagwe, diabolo, le ba tlhotlheleditswe bana ke peo eo e tla.

Elang tlhoko peo ya Modimo e fologa go ralala paka nngwe le nngwe, mme e lebelele kwa e sepelelang godimo gompiano. Bakeresete, Bakeresete ba popota, ga ba ka ke ba oketsega ka patlokitso maranyane le dilwana. Nnyaya. Motsotso fela, re tlaa tsena mo go eo.

Fela Kaine o dirile, morago ga tlhologo ya ga rraabone, diabolo, a tletse ka kitso ya selefatshe, bontle, le boitsaanape, jalo jalo. Bana ba ga Kaine ba ne ba le ba ga bodumedi. Ba ne ba rutegile. Ba ne ba le phuthegela ba mmimo—mmimo wa ga mmimo o o Boitshepo; Elvis Presley wa segompiano, ba bangwe ba dilwana tsena tse di ntseng jaaka komiti ya sekolo e e dirang go diragala golo fano mo tselaneng nngwe le nngwe ya Lamatthatso. Bathusi toropo ya toropo, Finley ka ntlha ya dikeletso tsa boaka tsa dikeletso, jaaka diabolo a naya basadi pente, mme go kgaola meriri ya bone, ba bo ba ba tsenya mo phatleng, le dilo tse di ntseng jalo. Bone, ke ga sekorotlwane se e leng sa gagwe se se leswe. Moo go nnile go le ntle thata, fela ga ke itse tsela epe e sele ya go bua.

50 Jaanong, re itse gore Efangedi ya ga Satane ke mokwalo wa saense le ka dintlha tsa yone. O ne a e rera kwa Etene; e seng Modimo; Satane o ne a dira, maranyane a go busa. Boranyane le bo ke tsenelela ke Efangedi ya ga Satane. Bonang kwa a neng a re etelela pele go gompiano, ka gone. Lo a bona?

Lemogang, o ne a e rera mo Etene, go ya ko go mang? Mo monyadiwa wa ga Atamo. Mme o ne a e wa. O ne a mo tsietsa ka tsela a le esi ya Mafoko a Modimo. A re boneng se a ka nnang a se bua. O tshwanetse a bo a rile, "Ga se ya boranyane go swa, ka mo kerekeng e e boitshepo e." Kgotsa, "O tlaa tshwenyega mme o rutega, eseng go dumela mo dilong tse di seng jaaka loso. Ga ke kgathale gore Lefoko la Modimo le ne la go bua; ke ga paka e e seng ya paka. "

51 Ao, mo lebeleleng gompiano. "Modimo ke Modimo yo o molemo. O mo kerekeng ya Gagwe e e boitshepo; goreng, ga o kake wa swa. " Fela Modimo o rile o tlaa dira, mme moo go a go tsepamisa. Lo a mmona gompiano? "Ao, fela o leloko la kereke. Ga se se o se dirang, kgotsa sena, sele, kgotsa se sengwe. Go tla fela mo kerekeng mme o nne leloko le le siameng. Herbert moriri wa gago, moo ke diphirimisi. Mme go apara bomankopa, mme go apara mo gare ga pente, ebile go ile go theipa, le bojalwa jo bonnye jwa bojalwa mo lobakeng, ga ba tle go go utlwisa botlhoko, fa fela lo sa apeepe mo teng. Ka tshosologo, ke eletsa gore lona bana lo tlaa e ithuta, gore ba kgone go ithuta fa ba ne ba e rata kgotsa nnyaya. " Ke yoo, modimo wa paka ena, paka e e bosula ena.

"Modimo ke Modimo yo o molemo." Ke utlwile seo thata go fitlhela ke lwadiwa. Modimo o gape ke Modimo wa tshiamiso. Ena ga se katara ya kgale e e kgonang go ikannngwa, mme leselo la Gagwe ga le na bolebo bope. Ke Modimo wa tshiamiso le boitshepo. O ne a le tlhomamisa ko tshimong ya Etene, ka bana ba Gagwe ba ntlha. O ne wa kgabaganya mola oo, wa Mafoko a Gagwe, o sule. Selo se se tshwanang se a dirisiwa gompiano.

52 Mme lemogang, o ne a rera ka mohuta oo wa boranyane, tsa boakafadi, tse di rutegileng, ya efangedi go Efa, mme Atamo wa ga Atamo a go dumela. Mme o atlegile mo go bogeng ga go twe monyadiwa wa ga Keresete, kereke ya ga Atamo wa Bobedi, yo o tshwanang le yoo. Go ntse jalo.

"Ao, ga se—ga se ga Modimo; Modimo o siame thata go go dira. Goreng, fa fela o ya kerekeng. 'Fa wena o dumela.' " Diabolo o a dumela; eseng go semolao, fela ena tota o a dumela. Ga a bolokiwa. "Fa wena o dumela." Huh!

O bolelela monyadiwa wa bobedi, kgotsa Monyadiwa wa ga Atamo, yo o tshwanang jaaka a ne a bolelela pele. Go jaaka, "Jaanong, phodiso ya Semodimo, ga go na selo se se ntseng jalo. Re ka netefatsa seo. Ga go ise go ke go nne le tiragalo e ntle. " "Mme kolobetso ena ka Leina la Jesu, jaanong lo seka lwa lemoga gore nna ke taolo ya kereke?" a bua. "Re ne ra go buisana seo fa Nishia, Roma," fa mewa e meraro e le meraro e ne e tswa mo kgogeleng, baporofeti ba maaka, le jalo jalo. "Re dumela gore go na le boraro jwa Medimo." Ao, ka ntlha ya mosola! Moo ke jaaka baheitane ka go kgona go nna ka gone. O se ka wa ba wa tla fa pele ga Modimo ka selo se se jaaka seo, o leka go ema mo Bolengteng jwa Gagwe. "Ao, ga go dire pharologanyo epe fa o kolobeditswe mo ditlhogong tsa 'Rara, Morwa, Mowa o o Boitshepo.' Go dira pharologanyo efeng? "

53 Go ne ga dira pharologanyo e ntsi thata, go fitlhela Paulo a laela segopa sa Mabaptisti seo ba neng ba tshwanetse go kolobediwa mo Leineng la ga Jesu Keresete pele ga Mowa o o Boitshepo o ka tla ka nako nngwe. Mme gape ne a baka moapostolo yoo go goela ntle, mme a re, "Fa moengele a tswa kwa Legodimong a bo a rera sengwe se sele, a a hutsege." Go tihomame, go dira pharologanyo. Ijoo!

"Ga go na selo se se jaaka kolobetso ya Mowa o o Boitshepo mo metlheng ena. Moo e ne e le ga baapostolo. Se fetile. Mme selo se se jaaka baporofeti? Ebile ga a itse ka ga gone. Herbert? Ga ba na boranyane. Malaki 4? Moo e ne e le ga paka e nngwe. Johane 14:12? Ao, Jesu ne ka mmannete a sa ikaelela seo. Luke 17:30? Ao, moo e ne e le naane fela. Lo a bona, gone—gone ga se ka ga tihamalalo; go ne go se mo tshimologong. " Leswe le le kalo!

Fa Modimo a Mothatlotlha a tla mo gare ga rona mme a go netefatsa. Fa A re, seo, "Jesu Keresete o tswana maabane, gompiano, le ka bosaeng kae," O netefatsa seo jalo. Ga ke kgathale yo o reng ga go ka ke; Modimo o phutholola Lefoko le e Leng la Gagwe. O rile O tlaa dira selo sena mo metlheng ya bofelo. "Go tlaa nna le Lesedi ka nako ya maitseboa." Mme go na le Lesedi, ka ntlha ya go bonatswa ga Morwa Modimo.

54 Letsatsi le le tshwanang le le tthatlogang kwa botlhaba ke letsatsi le le tshwanang le le phirimang kwa bophirima. Moporofeti o ne a re, "Go tlaa nna le letsatsi le le ka se kang la bidiwa motshegare kgotsa bosigo." Ke mahala, maru, jaaka mo godimo ga sefatlhego sa letsatsi. Fela ne a re, "Go ka nna nako ya maabanyane go tlaa tla Lesedi gape." Morwa yo o tshwanang! Ke ene Alefa le Omega. Morwa yo o neng a tsoga kwa botlhaba a ne a boleletswe pele go tsena kwa bophirima gape, mo metlheng ya bofelo, fela pele ga letsatsi le ne le wetse. Ga ke itse ka foo ba Le bakang ka gone; Modimo o phutholola Lefoko le e Leng la Gagwe. O a Le tihomamisa. Ena ke nako ya maitseboa.

Go botlhoko, fela ena go tihomame o wetse ka ntlha ya gape. Monyadiwa wa ga Keresete o ne a o wa, mme a tsaya kitso ya botlhale ya moreri mongwe wa sekolo sa boperesiti mo boemong jwa go dumela Lefoko la Modimo le le itshekileng, le le rurifaditsweng la Modimo.

55 Jaanong badiredi kwa ntle kwa lefatshe le le kae kwa lo leng gone, lo ka nna lwa se dumalane le Sena. Ga ke le utlwise botlhoko. Ke kokotella fela ... Ke bua le setlhopho se e leng sa me. Ke leka fela ... Fa lo batla go nna ka mo, ke tlaa itumela gore lo Go utlwe. Mme fong lo a Le reetsa. Lo a bona? Fela ke ba bolelela fela se ba se—se ba se boneng, le go se supa; Modimo o a go netefatsa, gore gone go siame. Lo a bona?

Ena ke oura. O seka wa tlhoka ope go Le tthalosa. Ke kitso ya lona ya selefatshe ga sena sepe ... O ka nna wa nna le pogo, wa D.D., wa mmanete, kgotsa eng le eng se e ka nnang sone; ga go kaye selo se le sengwe. Modimo o phutholola Lefoko la Gagwe, ka Boene. O go solofeditse, mme fano ke gone.

Mme ka kitso ya kitso ya bodumedi, e thero ya makoko, "o bakile lefatshe lotlhe go ya go gagkamalela sebatana se go rengwa ga yone ga loso e ne e fodile," go tswa mo Khanada go ya go ya mopapa. Lo a bona kwa a sepelelang gone? O a go dumela. O dumela kitso e a e mmolelelang.

56 Gone ke, jaanong elang tlhoko, ke gore tsoopedi di na le lepodisi le le mebedi le dumelwa kitso ya ga Satane kgatllhanong le Lefoko la ga Satane. Monyadiwa wa ga Atame o ne a dumela kitso ya ga Satane kgatllhanong le Lefoko la Modimo, mme monyadiwa wa ga Keresete o dumetse kitso ya ga Satane, mo pakeng e ya botlhale jo bo mo pakeng e ya botlhale, kgatllhanong le Lefoko la Modimo.

Mme elang tlhoko. Efa, mo tiholegong, yo neng a go dumela, mme a thabuetsa losika lotlhe lwa motho ko losong. Monyadiwa wa tiholego! Atamo, motho wa tiholego wa lefatshe; monyadiwa wa gagwe, pele ga a fitlha ko go ene, gore a nne mosadi, a thibele losika lotlhe lwa motho ka mo losong. Kana ke ga boranyane kgotsa nnyaya, re a swa fela go tswana, ka gore Modimo ne a re re tlaa dira.

A kana o mo Eteneng e e boitshepo, kgotsa kereke e e boitshepo, kgotsa lekoko le le boitshepo, kgotsa le fa e ka nna eng se e ka nnang sone, wena o tlaa swa letsatsi le le sa dumeleng Lefoko la Modimo le le Boammaaruri, fa Le rurifaditswe le go le netefatsa. Ke letsatsi leo le ikgaoganya le Modimo. Eseng fela seele sotlhe; Lefoko le le lengwe. "Le fa e ka nna mang yo o tlaa oketsang lefoko le le lengwe, kgotsa a ntsha a le Mongwe," moo ke letsatsi le lo swang.

57 Lemogang, monyadiwa wa ga Atamo a ne a baka loso la senama ko losikeng la gagwe, losika lwa motho.

Mme monyadiwa wa ga Atamo wa Bobedi, monyadiwa wa ga Keresete, o ne a reeditse kereke yotlhe go ya losong lwa selekoko, go tsaya letshwao la sebatana, ka ga botlhale, makoko a matona. "Re Ba-Methodisete. Re Mopresbitheriene. Re Mapentekoste, "le jalo jalo. "Re na le sena, ebile re na le dithoto tse di ntsi. Rona, re itswe ke puso. Rona rotlhe re dikologa lefatshe, "le dilo tsotlhe tse di jalo. "Mme mo go botoka, mme ratoropo wa motsemogolo, le jalo jalo, a tla ko go rona. Le e leng Tautona o a tla go nna le megare le rona, mme re tla ko go sena, sele, kgotsa se sengwe. " Lefatshe lotlhe le nnile la tswalelelwa ko go la semowa, loso la lekoko; kereke yotlhe. O sule!

Lo re, "Lo hutsitswe mo go ntsi."

Jesu ne a re, "Jaaka go ne go ntse mo metlheng ya ga Noa, kwa mewa ya botho e le ferabobedi e neng ya bolokwa, go tlaa nna jalo kwa go tleng ga Morwa motho." "Mo metlheng ya ga Lote, kwa boraro bo neng jwa tlišwa ko ntle ga Sotoma, kwa motlheng ole ..." Jaanong go setse go na le setlhopho se se setseng se le ko ntle, gakologelwang. "Fela, jaaka go ne go ntse ka nako eo, fa Morwa motho a tlaa bonatswa." Lebang gore letsatsi, lebelelang fa re tshelang teng!

58 Jaanong o dirile lefatshe lotlhe go amogela boeteledipele jwa boitsaanape jwa thulaganyo ya thuto ya thuto e Satane a e mo neileng ka fa tlase ga leina la kereke, boeteledipele jwa thuto, thulaganyo ya boranyane. Ke le tshikinyetsa modimo wa lefatshe lena.

Fa ene, jaaka Efa, a ne a na le go tlala ga Lefoko la Modimo mo seatleng sa gagwe, o ne a ka bo a tsere Lefoko la Modimo. Fela e ne ya dira eng mo go Seo? Boemong jwa gore kolobetso ya Mowa o o Boitshepo, mpe maranyane a mo netefatse gore Mowa o o Boitshepo o ne o le fela ga barutwa.

Mo boemong jwa go tshegetsatsa phodiso ya Semodimo, fa a tshwanela go nna jaanong a tsose baswi mme a dira metlholo e kgolo; o dirile Satane, mo tlase ga boeteledipele jwa gagwe jwa motho yo o bodumedi, o tsere Lefoko la Modimo mme a leke go bua gore E ne e le ya paka e nngwe. Mme ene o go dumela.

59 Fa, Baebele e rile, "Dilo tse Ke di dirang lo tlaa di dira le lona." Jesu ne a bua seo. "Yaang ko lefatsheng lotlhe mme lo rereleng lobopo lotlhe Efangedi." Re santse re na le ditshedi. "Ditshupo tsena di tlaa latela mongwe le mongwe wa bone ba ba dumelang." O latola sengwe le sengwe sa Lone.

O latola gotlhe ga bofetatlhologo, ebile o ne a E fata ka ntlha ya mogopolo wa gagwe wa kitso ya Baebele; kwa baperesiti, le borra ba ba boitshepo, ba ba bidiwang jalo, kwa mogolwane wa dinotshi, ba ba neng ba mo kgobotletsatsa ka kakaretso, le jalo jalo, ba tsentse phuthololo e e leng ya bone ko go Lone. Mme Modimo o ba tlogetse, dula foo, ba sule e le nako ya bobedi.

Dilo di le nosi di ne tsa tlogela mo metlheng ya bofelo ke segopa sa Mapentekoste a mannye a a neng a duma jaaka ba ka kgona, go siana godimo le tlase mo lefelong, go bua ka diteme le go goelela, "le go nna le setshwano sa poifomodimo, fela ba gana Lefoko la Modimo." Ba bolelele gore ba kolobetswe ka Leina la Jesu Keresete; ba tshega mo sefatlhegong sa gago. Fela, moo, Modimo o tswelela gone a go dira jalo fela, go netefatsa Lefoko la Gagwe gore le nne jalo.

60 Lemogang, setlhare se Satane a neng a se baka gore Efa a se je, e ne e le "setlhare sa molemo le bosula." E ne e le setlhare se se tlhakaneng.

Jaanong lebelelang letsatsi le re tshelang mo go lone, fa Ena a bitsa Monyadiwa. O na le kereke e e bolelang gore e dire molemo, fa e le bosula, ka go latola Lefoko. Setlhare se se tlhakaneng. Ao, lwa re, "Bone—bone ba na le mekgatlho e kgolo. Ba—ba—ba—ba ba thusa go dira sena. Mme Sefapaano se se Hubidu se ne sa dira seo. Mme dikolo tsotlhe, tsone ... Lebelela fano! "

Ao, fela gana fela Lefoko le le lengwe, moo ke gotlhe mo o tshwanetseng go go dira go swa; go sa kgathalesege ka foo ba leng botlhale ka teng. Jesu ne a re, "Sebediso se sennye se bedisa leribi lotlhe." Lefelo le le lengwe la sebediso le na le metse. Lefoko le le lengwe la Modimo, fapogang, le senya metlhape yotlhe. Ga tweng ka ga letsogo la me kwa lenao la me le tshwanetseng go nna gone? Lo a bona? Go ka tweng fa tsebe ya me e ne e le golo fano kwa seatla sa me se tshwanetseng go nna teng? "Sebediso se sennye se bedisa leribi lotlhe."

E re, "O itse jang gore o nepile?" Modimo o a Go netefatsa. O a E rurifatsa. O ne a Go bua fano mo Lefokong, go raya gore O a Le tlhomamisa. Ke ka fa re itseng gore Go siame kgotsa nnyaya.

Ba latola fela Lefoko le le lengwe le siame gore le swe. Go ne ga tliša maduo a a tshwanang mo pakeng ena e e bosula, loso lwa semowa, jaaka go ne ga dira loso la senama mo sikeng lotlhe loo motho.

61 Lemogang ka foo Satane a neng a tshegetsatsa paka eo ya boranyane morago koo, ya ga Noa, go ikaega tlhologanyo ya bona. Huh! Baebele e re bolelela, mo go Diane, "O se ikaege ko tlhologanyong ya rona." Mme, "A lefoko la motho mongwe le mongwe e nne leaka, mme Modimo a nne boammaaruri." Fela Satane, ka kitso ya gagwe, go tloga tshimologong ya Etene, o ne a dira gore batho ba ikaege tlhologanyo ya bone. Mme, lo a itse, ka maano a gagwe a magolo a letsholo la ga rraagwe a neng a na le one kwa morago koo, o ne a nna le basadi ba bantle thata mo go neng ga baka morwa motho ... bomorwa Modimo, ke raya moo, go wa mo boleong le go ba nyala. Ke gone. Ena ... Basadi ba ne ba le bantle thata, go le jalo.

Jaanong o tseye mosadi yo o tlwaelesegileng ka mo mmileng gompieno. Ba le bantsi ba lona lo kile lwa bala polelo; ga lo ise lo go utlwe, ka gore gone pele ga malatsi a me. Go 'Brien, ke ba le kae ba ba kileng ba utlwa ka ga ena? Go tlhomame. A ne a tshwanetse go nna mosadi wa lefatshe yo montle

thata. Gobaneng, ga go ngwana wa sekolo yo o tsenang mo sekolong gompieno fa e se se se gabedi jaaka a ne a ntse ka gone. Goreng go le jalo? bontle jwa basadi bo tshwanetse go diragala mo metlheng ya bofelo.

Ba kgaotse moriri wa bona. Ba ne ba ba tsenya mo basetsanyana ba apara. Ba ne ba tsenya bomankopa, le dibikini, le ka nako epe le se lo se bitsang, mo go bone. Ba ne ba tsenya pente, le go sekeita, le mehuta yotlhe ena ya dilo, go ba dira gore ba nne sengwe se ba seng sone. Lo a bona? Fela ka kitso ya boranyane ba nnile ba kgona go kgona le ena. A lo itse gore go na le ba le bantsi ba le bantsi ka ntlha ya basadi, go na le moo, mo United States, gabedi kgotsa gararo, gabedi kgotsa ga raro, jaaka go dirisitse dijo go tshela mo go? Go netefatsa gore, go ntse jalo, go ruruga.

62 "Ela tlhoko, " "barwa ba Modimo ba bone barwadia batho " ", e seng barwadia Modimo, " "barwadia batho, ba ba neng ba le bantle, " "mme go ne ga baka barwa ba Modimo go fologela mo maemong a. " "Mme ba ne ba ba tseela mohuta wa basadi ba ba ba ba nyadisa," mme go ne ga tlisa paka ya go tsalantsha, fela jaaka go ne go ntse gompieno; jaaka go ne go ntse ko Sotoma, jaaka go ne go boleletswe pele go nna gompieno.

Gore, motlhang banna le basadi ba motlha ona ba se tlhokofetseng. Fa ba sa rate mosadi yo, ba—ba tsamaya ba ya go nyala o sele, a re re yo bidiwa Reno, kana Nevada; kana gongwe ba tla bo ba mo tlhala, ba bo ba nyala gape ka bonako Gape basadi ba ba ntle fela thata mo eleng gore banna ba setse ba sa kgone le go itshwara. Mme gone ke eng? Diabolo! Le bona gore Satane o santse a le mo bontleng? Lemogang.

Lemogang, gore ga ba a ka ba itshwarelwa sebe seo. Mo go ntle thata, paka eo ya boranyane e ne e le paka e e bosula e Modimo a neng a e senya go tswa mo sefatlhegong sa lefatshe; e ntle thata, paka ya boranyane. Jesu o rile go tlaa nna seo gape fela pele ga go tla ga Morwa motho. A go jalo? Lemogang, Jesu ne a re, "Jaaka go ne go ntse mo metlheng ya ga Noa, go tlaa nna jalo mo go tleng ga Morwa motho," fa botlhe ba ne ba leka go nyala ... Jaanong elang tlhoko, "Bomorwa Modimo ba nyetse barwadi ba Modimo ba ba ntle," mme Modimo ga a ise a ko a ba itshwarele ka ntlha ya seo.

63 Fela go tshwana le thuto ya ga Balame, gore o ne a baka bontle, basadi ba ba boranyane, basadi ba bomaitsaanape ba Moabe go ... ka matlho a bone a a dirisanang, dipente tsa gagwe le difatlhego tsa mo Antioch, ditlhaeletsano tse di siameng tsa gagwe, go inonotsha bomorwa Modimo; go ganetsanya le basadi ba ba leng ba Modimo; Dimaele di le dingwe, mme, "A re nyalalaneng, ka gore rotlhe re batho ba ba tshwanang." Moo e ne e le leaka!

E ne e le—e le leaka, mme katlego ya ga diabolo, go tsaya barwa ba Modimo go nyala—barwadia banna. E ne e le leaka la ga diabolo, gone Balame, moporofeta yo o seng wa nnete, go leka go porofeta kgatlanong le Moše yo o neng a leka go tshwara lotso ga mmogo; go bua, "Sentle, re dumela Modimo yo o tshwanang. Re neela tshupelo e e tshwanang. Re na le Moditšhaba yo o tshwanang. Re dira sengwe le sengwe fela ka go tshwana. "

"Go tshwana thata gore go tla tsietsa Baitshenkedwi fa go ne go kgonega." Lo a bona? [Fa go sa thepiwang teng mo theiping — Mor.] Tloga mo go ene, batho! Ga le na sepe se se amanang le ene!

64 Lemoga, e ne e se ka fa Modimo a tlaa phuthololang Lefoko la Gagwe ko kokomaneng e e bosula ya Gagwe. Nnyaya. Modimo o ne a sa tle go phutholola Lefoko la Gagwe mo go bona. Lemogang ... [Fa go sa thepiwang teng mo theiping — Ed.]

Modimo, kitso go dira lefatshe le nne lentle thata le tsa boranyane, O ne a tshwanetse go di senya? A Modimo o tlaa dira jalo, a lefatshe le lentle thata; lebelelang fano, Modimo a dira Motlhodi wa gagwe montle thata, mme a tle a ba apare go le maswe thata, gore barwa ba Gagwe ba tle ba kgone go dira boaka ka ga bone mme ba dire boaka? Eng? Modimo o dira selo se se ntseng jalo?

Mona go sa ikatega, e rema segopa sa ba ba Juta, ba obamela modimo wa lefatshe lena, ka ga maitsholo a bone a a siameng, le thuto, le Asbury, le Asbury! "Tswayang mo go ene," Baebele ne ya re, "se nne baabedwi ba maleo a gagwe, mme ga ba mo amogele dipetso tsa gagwe." Modimo o tlaa nesa sehako go tswa mawaping letsatsi lengwe, jaaka diponto di le lekgolo fela jaaka diponto tsa diponto di penologa, mme o tlaa mo senya ka go sa ka ka go iketla; jaaka Lefoko la Gagwe le tlhola le re O a dira, melao ya Gagwe.

Sentle, fa Modimo a dirile selo se se jalo, a senotswe Lefoko la Gagwe le batho ba ba ntseng jaaka seo, O tlaa bo a le—a bo a fenyaa maikaelelo a e Leng a Gagwe. Modimo ga a seelele. Ke motswedi wa bothale jotlhe.

Jaanong le bona ko dilo tseo di tswang teng? Di tswa ko go Saatane, gape e ntse ke tsa ga Satane. Mme kereke e di dumetse.

65 Basadi, jaanong le lemoga, gore ke leka bojotlhe ja me go go supegetsa Lefoko la Modimo. Baebele

ya re, "Fa mosadi a kgaola moriri wa gagwe, o tlontlolla tlhogo ya gagwe," e e leng monna wa gagwe. Gape monna wa gagwe ke tlhogo, jaanong mo Modimong, o tlotlologa Modimo le monna wa gagwe.

Jaanong sena se supa gore tlhogo ya tsamaiso ya kereke ya lefatshe le ke mang. Moo go supa gore ke mang yo o leng tlhogo. Ke Satane, mo popegong ya motho yo o kwa godimo, gongwe ka kitso, kitso e e kwa godimo. O itse go feta botlhe. Go sa kgathalesege se Lefoko le se buang, o—o na le tlhanolo e e leng ya gagwe ya Lone, le a bona, e leng tlhanolo ya motlha o o bosula o.

66 Lemogang dithulaganyo tsa gagwe tsa go aga leloko la kereke, Lekgotla la Dikereke tsa Lefatshe, le a bona, lekgotla la seloko le legolo, gore lefatshe lotlhe le tle le mo obamele, e le sebatana, a iphitlhile ka ka go bokopano mmogo ja Sekeresete. A o tlaa rata go bala seo mo Baebeleng? Tshenolo 13:6 le 8. Ke tora ya segompiano ya Babele.

A ga le gakologelwa ka fa Nimerote, yole wa moitimokanyi, a neng a aga tora e kgolo ena gape a ne a dira gore ditoropo tse dingwe tsotlhe tse dinnye di duele ditsabolosome tsa toropo e kgolo ka teng? Babble le Babel ke selo se se tshwanang. Ke go fetola fela maina a yone, le, jaaka go tlhagelela. Ke Roma jaanong e Babelone. Mme lefatshe lotlhe le setse le le mo seemong sa Babelone, gape le setse le tsentswe mo Lekgotleng la Dikereke tsa Lefatshe le le tlileng go dira gore dikereke tseotlhe di obamele Babilone. Mme o tla bo o tsere letshwao la sebatana, o sa lemoge. Ka gore ...

Mme bao ba ba kgethlilweng ba tla utlwa Lefoko mme ba tswe mo go Babilone.

67 Lekoko le kgathlanong jang le Lefoko la Modimo jang batho! Ga a ise a nne le fa e le le nngwe, le fa go bereka mo go e le nngwe, le fa e le go dirisanya le e le nngwe. Ke batla gore mongwe wa bakwala ditsoa mpontshe gope fa moporofeta a kileng a tswa mo kerekeng. Mpontshe gope fa Modimo a kileng a segofatsa kereke e e neng e le ... e sena go nna lekoko. E ne e felela e sule, ka botlhale ja tlhaloganyo ja baeteledipele ba bone, jo bo tswang kwa go diabole, gape ba ne ba gana Lefoko la Modimo jaaka Le ne le gola le tsena mo seemong se se itekanetseng sa go nna Keresete. Jaanong re kwa bokhutlong. Go ganetsana jang!

Lona baba ba Lesedi la nako ya lefifi, itomologanye mo go Efa yoo yo o sa dumeleng!

Satane, yo eleng modimo wa motlha ono, o ruta batho dithuto tsa gagwe tse di bosula, tse di tswang mo kitsong ya gagwe tse di kopantseng molemo le bosula. Lemogang, Satane, ka kitso ya gagwe, a dira batho ba motlha ono o o bosula ono go ja mo setlhareng sa gagwe sa ba ba molemo le bosula. A re o aga tlhabologo ya Bokeresete jo bogolo go gaisa, ka kitso ya gagwe ya molemo le bosula, jwa Mokeresete yo o fetang wa Mokeresete.

Mme Mosadinyana yo o phepa wa ga Keresete, yo a leng Lefoko, Letsomane, Monyadi, ga a na sepe le kitso ya ga satane. O nna a mo, sereleditse mo go satane. Ke eng ... Jaanong a re bueng ka ga Ene, motsotso. O letlile Morena wa Gagwe le honeymoon ya Millennium wa Gagwe, ke gone, le Lefoko Monyadi, jaaka fa a le Lefoko Monyadiwa.

68 Kitso le tlhabologo, le Bokeresete ja boammaarurie, ga ba nyalane. Tlhabologo, le Bokeresete ja boammaaruri, ga di nyalane gotlhelele.

Tlhabologo e ya ka kitso. Rotlhe re itse seo. Mme kitso e tswa kwa Edene, go ne ga supagala, ka se diabolo a nen a se rera kwa Etene. Mme kitso e baka loso. A go ntse jalo? Ke eng se se bakileng loso mo tshimong ya Etene? Kitso. Mme ga le ka ke la bo le bakilwe ke Modimo, ka jalo ke diabolo. Hei, a bo seo se mo kapile sentle! Kitso, boitsaanape, thuto, ke sebeeelole se segolo go feta thata se Modimo a kileng a nna le sone. Ke ya ga diabolo.

Jaanong ke itse gore ke tlile go amogela dikwalo tsa ga seo. Ke di emetse.

Lebelellang gore ngwao e re tsentseng mo go eng jaanong. Le a bona? Lebelelang se le se dirileng. Re fa kae? Re ne ra ikaega ka dilo tseo, go ya ka fa re tlhaloganyang ka teng maranyane a rona.

O a re, "Wa reng ka Modimo, o akanya gore Ga A na kitso?" Ao, nnyaya.

Modimo o tlaa tlhoma tlhabologo e e leng ya mofuta wa Gagwe, fa A tsaya mmuso. Lefatshe ke la ga satane; jaanong ke modimo wa kitso ya gagwe ya boranyane. Mme Modimo o tlaa tlhoma tlhabolgo e e leng ya mohuta wa Gagwe. Ga e ka ke ya nna tlhabologo e e ntseng jaana. Le ga gakologele seo fela. Ga e ka ke ya nna tlhabologo ya mofuta e re nang nayo gompiano. Nnyaya, nnyaya. E tla bo e le e e leng ka fa Lefokong la Gagwe le maikaelelo a Gagwe. Ka gore, modimo wa motlha o re leng mo go one o tla bo o nyeleditswe, le bogosi ja gagwe.

69 Motlha o o ratang ratang segompiano o ne o ka se nne le moeteledi ope fa e se, Satane, yo a leng mosokamisi wa Lefoko la Modimo, jaaka a ne a simolola kwa tshimong ya Etene, mme motho yo o e leng modumedi a tshepa tlhaloganyo ya gagwe.

Jaaka ke kile ka pbua, gore Diane 3:5, a re, "Ga re a tshwanela go ikaega tlhaloganyo ya rona."

Ba tshwanetse go nna le modimo, gonne ke batho. Ntswa go le jalo, o ba dira ba ba batlang. Jaaka batho botlhe, o tla nna ka nako tsotlhe e le motho ... Fa re tla fano, re fitlhetse Maintia e bile ba obamela medimo ya disetwa, le letsatsi, le sengwe le sengwe. Jaaka motho, ba tshwanetse go nna le modimo, jaanong e nnile ... Modimo wa lefatshe lena o nnile kitso, lekoko, boranyane, "a na le setshwano sa poifomodimo, mme ba latola Thata ya Gagwe."

70 Lemogang, modimo wa bona o ba dira fela se ba se batlang. Ba eletsa ga senama, mme ke se a se ba nayang. "Ba batla go apara dibikini. Ba lese ba diapare. Le a bona? Fa ba batla go dira se kana se/e, ba tlogeleng ba se dire. Ga go na molato ope mo go gone; ba tsena kereke. Mmaabone e ne e le MoMethodisti, Baptisti, Mopentekoste, Presbitheriene. Ba tlogeleng fela."

Ke modimo wa motlha ono; o tlhaga, botlhale, le boranyane. Ga a tlhoke tumelo epe. Ga o a tshwanela go netefatsa sepe. Go setse go rurifaditswe, ke kitso ya bone. "Ee, kereke ya rona e kgolo go gaisa thata tse dingwe mo toropong," kitso ya bone. "Moruti wa rona o setlankana sa D.D., Ph.D." Le a bona, ga go tlhoke tumelo epe; o ikaegile mo kitsong. A ba tshele ka tsela epe, fa fela ba tla go mo obamela ka lekoko la bone le tumelo ya kereke. Go na le leitlho le legolo le le ntsho foo, mme le lebelelang.

Ba tshega Lefoko la Modimo, ba bua dilo tse di kgaatlhanong le Lefoko; gape ba leka, ka kitso ya bone, go rurafatsa ka maranyane gore Lefoko ga le boammaaruri. Ao, a paka e re tshelang mo go yone! A le mmona modimo wa motlha ona?

71 Lemoga gore, Modimo o letile fela gore boikepo ja Maamoraites a segompiano bo tlalle bo penologe. O tlaa bo a a le Moshe wa Gagwe ka nako eo, o seka wa tshwenyega Letsatsi lengwe, go tlile go nna le khuduga, go ya kwa lefatsheng le le solofeditsweng. Go tlile go tla Moshe yo o tlaa tlang, yo o tlileng go biletsa batho kontle, "a busetsa Tumelo ya bana kwa go ya bo borara." E tle go tla , lengwe la malatsi ano. A ...

O a re, "Ee, lebelelang, ka fa re tsweletseng ka teng."

Go tlhomame, boikepo ja MaAmorite ga bo ise bo tlale. Go tlaa tla, lengwe la malatsi ano. Ba lese ba inyeletse.

Tlhabologo, kitso, e sokamisa Lefoko la Modimo go diragatsa dikeletso tsa bone. Lekoko lengwe le lengwe le dira selo se se tshwanang. Satane ka nako eo o rera Eflageli ya gagwe ya kitso mo kerekeng ya gagwe.

72 Go na le mephato e le mebedi fela ya batho e e buileng ka ga mo Kgolaganong e Ntšhwa. "Bana ba Modimo, le bana ba ga diabole." A o ne o itse seo? A o batla go kwala Lekwalo ka la teng? Johane wa ntlha 3:10, fa lo batla Lekwalo. Ke na le yone e kwadilwe fano, ke e bala go ne fa. Go siame. Go siame.

" Mo go Baefeso 2:2, ba bidiwa, " Bana ba ba senang kutlo." Jaaka Efa a ne a ntse, a senang kutlo mo Lefokong la Modimo. Bana ba ba utlwang, le ba ba senang kutlo, ga ba tsamaelelane.

Jaanong Monyadiwa wa ga Keresete a inyalanye le lekoko jang, fa yo mongwe a sena kutlo yo mongwe a na le kutlo? Yo mongwe, o ka nna Lefoko jang, yo mongwe, a bo a nna lefoko le le sokamesitsweng? Seaka le mosadi yo o phepa ba ka tsamaya jang mmogo ka tumalano? Ga ba kake ba go dira. Ga ba na bokaulengwe gotlhelele. "Tswang mo go bone!" Ke ga ga diabolo. Ke letshwao la sebatana. Makoko otlhe, a tsamaela gone ko go lone jaanong. Ga ke na sepe gore ke la ga mang.

Modimo o a tsaya, "Batho ba Leina la Gagwe," eseng lekoko. Lekoko ga le ka ke la amogela Boammaaruri jo. Go tlaa tsaya motho mongwe yo o ka lemogang Modimo, a lebelela Lefoko la Gagwe mme a Le dumele, gape a se wa leloko la lekgotla lepe; mme a tshelela Modimo, eseng lekgotla la gagwe, ka botlhale ja tlhaloganyo ya mobishopo mongwe kana sengwe se a se rutileng. Go ntse jalo.

73 Bana ba ba senang kutlo, le ba na ba ba nang le kutlo, ga ba tsamaelelane. Yo mongwe ... ke wa letsatsi la Lesedi; yo mongwe ke wa bosigo le lefifi, motlha o o bosula, motlha ono wa lefifi o o bosula, wa maitiso a bosigo, mebino ya makgaphila, mme a tsena kereke. Mo modimong wa bone go siame. Ga ba na boikwatlhao ka ga gone, ga go na se se ba tshwenyang.

"Ka go reng, mosadi o a re, ga ke na letswalo fa ke kgaola moriri wa me." "O seka wa tsibola segakolodi sa me." Ga a sa tlhole a na le fa e le segakolodi mo go ene. Go ntse jalo. E le ruri le fa e le. Ga a itse gore ke letswalo ke e ng. Le siregile le thathafetse mo e leng gor e ga a sa tlhole a itse le gore ke eng. Go ntse jalo.

O tsamaya a gataka Lefoko la Modimo, a re, "Ka goreng, ke dilo tsa bogologolo. O seka wa ya koo; ke segopa se se tsosang modumo, le fa go ntse jalo. " Huh! Ga ba sa tlhole a itse sepe ka Modimo

gotlhelele. Go ntse jalo. Ke boammaaruri.

"Ba na le setshwano sa poifomodimo, mme ba latola Thata ya yone; le tsamaelang kgakala mo go ba ba ntseng jalo. Gonne ba ke ba mohuta o o tsamayangntlo le ntlo, ba bo ba gogela kwa tlhoko basadi ba dielelele."

"Ao, moratwa o, tshwanetse go dira se. Ao, moratw, ke akanya gore monnamogolo wa moreri wa gago koo, fa fela ... Ao, o ka tshwanelwa ke 'kini,' kana sepe se le bitsang selo seo.. "Fa o ka dira tsotlhe tse, tsele, le tse dingwe. Ka go reng, sekaretenyana ga se kake sa re ope sepe. Ke leloko la kereke, mme lo a itse lekoko la rona le tlotliwa fela jaaka a batho ba babgwe." O seka wa ba wa dumela moaki yoo yo o ipentileng. O a go aketsa. Go ntse jalo. Ee, rra.

74 Go siame le modimo wa bona. Ao, o akanya gore seo se molemo, gape ba moratela seo.

Ija, ba tlaa ngangisana le wena. Ba tlaa ema ba bo ba ngangisanya le wena ka ga gone. Ka goreng, e le ruri Satane o ne a ema matlho a phage a lebane le Jesu Keresete, e leng Lefoko, mme a leka gore, "Go kwadilwe."

Mme O ne a le foo, Lefoko la Modimo le le rthomamisitsweng. O ne a re, "Mpotla ko morago ga Me, Satane!" Tsamaya fela mme o mme o dire selo se se tshwanang.

Jaaka mongwe a ne a nthaya nako nngwe, a re, "Jaanong, fa o dumela gore kolobetso ya Mowa o o Boitshepo e siame, gape o a dumela gore o na le One," a re, "dira gore ke nne sefufo go ne gompieno." Yoo e ne e le moreri. A re, "Dira gore ke nne sefufu!" O ne a re, "Paulo o ne a fufatsa mo—mo monna nako nngwe."

Ke ne ka re, "Rrê, nka go fufatsajang o setse o le sefufu? Nka go bolaya jang fa o setse o sule? " Uh-huh.

O ne a re, "Nna, matlho a me a a bona!"

Ke ne ka re, "Karolo ya gago ya senama; mme o santse o fufetse."

"Ga go kgonege! Baebele ga e ranole dilo. Re bua fa Baebele E buang teng, mme re dididmale fa E didimetseng teng."

75 Ke ne ka re, "Go siame, erile Elia a ne a le ko—ko Dothane, le a bona, go ne ga tla masole otlhe a Masiria ba bo ba ba dikologa. Mme motlhanka yo o sianela kwa godimo, a re, 'Ao, ntate wa me!' O ne a re, 'Ntate,' a re, 'Basiria ba re dikologile.' "

"Elia o ne a ipitlha matlho, a tsoga mme a re, 'Go na le ba le ba ntsi mo letlhakoring la rona gona le ka ko go bone.'"

"O ne a re, 'Ga ke bone ope.'"

"O ne a re, 'Modimo, bula matlho a gagwe.' Jaanong, o ne a fufetse. Mme o ne a lebelela mo tikologong le ko moporofeting wa monnamogolo; go ne go tletse ka Baengele, le dikaraki tsa Molelo, le dipitse tsa Molelo. "

"Mme o ne a tsamaela golo koo, mme Baebele e ne ya re, 'O ne a ba fufatsa.' Difofu ke eng? Mo go ene. O ne a tswela ntle, a re, 'A lo senka Elia?' "

"Ee, re batla ena.'"

"Ne a re, 'Tlaya kwano,' Tlaya kwano, ke tlaa go supegetsa kwa a leng teng. ' Elia o ba etelela pele kwa go Elia. Difofu! "

Ke ne ka re, "O itse se ke ileng go se le bolelela? Ke fela totatota se Morena wa me a se buileng ko go rraalona, 'fa morago ga me.' " Uh-huh. Uh-huh.

76 Lemogang, bana ba kutlo, le ba ba latofatsa, ga ba na sepe se se ka tlhakanetseng. Kobamelo e e ka ganetsang le modimo wa bona. "Ao," ba re, "re dumela Baebele." Ee, ke setlhare se se tlhakaneng. Le a bona, ba oketsa lefatshe le kitso mo go lone. Setlhare sa ga Satane, se tlhakantswe; lo a bona, o ne a tsaya mo setlhareng sa ga Satane, a siame le bosula. "Ao, re dumela Lefoko." Go tlhomame, fela eseng gotlhe ga Lone. Efa o ne a dumela Lefoko, gape, mme a—a Satane a tseye setlhare sa gagwe a bo a Le sokamisa gannye. Ke seo e leng sone.

"Le fa e ka nna mang yo o tlaa oketsang lefoko le le lengwe, kgotsa a ntsha Lefoko le le lengwe mo go Lona." O santse a tshwana maabane, gompieno, le ka bosaeng kae! Lemogang. Go siame.

77 Paka e e e bosula e ke ya lefifi, le fa go ntse jalo ke ya kereke. Modimo wa bona, ba a mo rata ka ntlha ya seo, tsela e a ba letlelela go dira. Ga ba na tshekiso epe. Ga go sepe se se di tshwenya fa fela

ba leloko la kereke.

Balame o ne a ruta kereke selo se se tshwanang. "A re kopaneng; rotlhe re a tswana." E ne e le maretshwa a bofelo. Modimo ga a ka a ba itshwarela leaka le le ntseng jalo.

Gakologelwang, e ne e le boleo jo bo sa tlwaelesegang, makgetlo a le mararo mo Baebeleng, gonne motho mongwe le mongwe a oketsa lefoko le le lengwe la phuthololo e e leng ya bone ya Lefoko la Modimo morago ga Le sena go tlotlomadiwa.

Ko tshimong ya Etene, gone, ko tshimong ya Etene, lefoko le le lengwe le ne la oketswa loso.

Fa Balaame a oketsa lefoko, gore, "Rotlhe re a tswana," bone, Modimo ga a ise a ko a itshwarele Iseraele seo. Mongwe le mongwe wa bone o ne a nyelela ko bogareng ga naga, fa e se tse tharo tse Modimo a neng a di ntsha.

Jesu ne a re, "Bona, mongwe le mongwe, ba sule," moo ka Bosakhutleng. Botlhe ba ile; ga ba ise ba ko ba itshwarelwe. Ke boleo jo bo sa itshwarelweng; ga go ise go ko go bo itshwarelwe. Ijoo!

Go tshabeng, bana ba Masedi a maitseboa!

78 Bonang jaanong ke mang yo e leng moeteledipele wa paka e ya segompiano, yo o bodumedi, yo o bosula? Ke diabololo, a tsaya setlhare seo sa molemo le bosula, mme a go baya fa ntle foo, lemoga, a tlisa monyadiwa wa gagwe yo montle go ya lekgotleng la ekumenikele ka lenyalo. Moo ke mo go molemo. Kereke ya Gagwe e ntle ya boranyane, ka tsotlhe di—di—tharo tse di kgonang go tshwarwa; Ph.D go tswa mo kerekeng ya ga Keresete, Ph.D go tswa mo lekgolong, Presbetheriene, Mapentekoste, le botlhe. Go ba tlisa botlhe, ka go itshwarelelwa ga bone le dikereke tse ditona, gotlhe mo lekgotleng la ekumenikele, "Re bangwe." Ga le kitla le itshwarelwa le ka motlha ope. Lekoko, go apara lotshwao la lekoko, ke letshwao la sebatana. Re setse re go dirile go ralala fano; go go dira. Le tshabeng, bana, le e tshabelang! Lo a bona? Kereke e tona, ntle go rwala mosese wa selekoko, go apara letshwao la gagwe!

Herbert, go tlhomame, mosese wa selefatshe, go a tshwanologa, go pente, barutwa ba ba molemo, ka mmannete barutwa ba ba molemo ba ga diabololo, go tshwara barwa ba Modimo; mosimane yo o mo nyalang mogaka yo o siameng wa kgale jalo. Go jalo. A se ...

79 O ne wa re, "Moriri o o Motswakwa, seo se amana le eng?"

Mokaulengwe, a re emeng fano motsotso fela. Ke ikutlwa fela mongwe yo o akgela seo. A ka tswa a ne a tswetse ko ntle mo mogaleng golo gongwe.

Reetsang. Moriri o tshwanetse go nna lekgetho la mosadi. O ne o tshwanelwa ke go kukunya gore e ne e le Peak ya Bonasarite. Mme fa mosadi a tima moriri wa gagwe, o—o ne a latola gore ikano ya gagwe e ne e le Monyadiwa gore ke Monyadiwa mo go Keresete. Ka gore, foo, selo se le sengwe seo, o senya metlhape yotlhe. Boitsaanape! Leeba ke "yo o ineetseng e le boikaelelo." A go jalo? Go ne ga thunya mo pakeng e e neng ya neelwa mo pakeng le mo maikaelelong, ka jalo o ne a na le moriri o moleele. Mosadi yo a leng ngwana wa Modimo, letlelela moriri wa gagwe o gole, go supegetsa gore o beilwe Lefoko lengwe le lengwe la Modimo.

Fa e le gore o e sega, ga ke kgathale thata ka foo e leng gore e dirile, a opela, ke mo khwaereng, a bua ka diteme, kgotsa a na le mohuta otlhe wa go ikhutsa, o sule. Moo ke MORENA O BUA JAANA, Lefoko la Modimo. Bakorinthe ba Ntlha 14. Eya. O ne a mo gana gore dikungwanyana ya gagwe le a rekisa ka dikano tsa modimo wa paka e ya segompiano. O a go dira. Jaanong, dithong mo go wena, mohumagadi, kgotsa mosadi!

Herbert tota wa barwa ba Modimo, jaaka go ne go ntse. Jaaka Jesu a rile, "Jaaka go ne go ntse mo metlheng ya ga Noa, basadi ba bantle, mme bomorwa Modimo ne ba simolola go nyala mo gare ga bone, go tlaa nna jalo fa Morwa motho a boa." Mme modimo wa bone o akanya gore go golo, le go le ntle, le boranyane, le Hollywood; Hollywood ka ga maikarabelo, le dirilwe go dumalana le dilo tse e leng tsa gagwe, lo a itse.

80 Mme ena, kereke ya gagwe, ka bonolo o a e rata! Ijoo! "Ke tlaa lo neela go tlhaloganya, ke Momethodisti. Ke Mopresbitheriene. Moruti wa rona o na le kutlo e e botoka go na le go bua selo se se ntseng jalo. " Ga a na kutlo e e lekaneng go bua dilo tse Modimo a di buang ka nako eo. Lo a bona?

Yone, kereke, e se ka ya e obamela ka bonako. O a e rata. Fela ke eng se a neng a se batla! Ga a tle go ipataganya le sepe, mokaulengwe, kgotsa a tsena mo se sepe se a tshwanetseng go itshola jaaka sengwe se se farologaneng le se bo Riketa bana ba segompiano ba leng sone, ka gore moo ke tlholego e e leng mo go ene.

O ka nna wa tlholego epe jang ... "Ke mang yo a ka reng a akanya a oketsa lebogo le lengwe mo seemong sa gagwe?" Fa o ne o tsaletswe go nna bogolo jwa dingwaga tse di ntsi, ga o tle go nna

boleele jwa difutu di le thataro. Ao, eya, jaaka ya ga rabi "peba,"

81 Foo reetsang, monna, lona segopa sa bo Riki! Fa o ne o tsaletswe go nna monna, ka ntlha eo a bo a itshola jaaka motho. Ba ba neng ba kaletse mo tlase ga sefatlhego sa gago, mme o fetlhela fa godimo jaaka mo go kwadilweng ga thobalano, goreng, kokomane ya dinoga e e sokameng ya dinoga! Go diragetseng ka wena, le fa go ntse jalo?

Modimo wa me o tlaa athola setšhaba sena letsatsi lengwe ka molelo. O tlaa e tibisa mo tlase ga lewatle. Oura ya katlholo ya Gagwe e gaufi thata. Lefatshe lotlhe le tlaa tsamaya.

Dumelang ka tshiamo! Kitso ya setho; ga e itse le e leng gore ba nna leloko la eng, le e seng basadi. Emelela ka para ya dioborolo tsa motho mo go ena, kgotsa para ya marokgwe a kgale a makhutshwane, diaparo tse di leng ... tsa gagwe le popego ya mmele wa gagwe, mme o ipitse Mokeresete. Ena ebile ga se mohumagadi, a le esi a le Mokeresete. Ke moakafadi wa kwa mmileng a dirisiwa ke Satane, a tlhotlheleditswe ke Satane, go romela barwa ba Modimo ko diheleng, go diragatsa Lefoko le Jesu Keresete a rileng le tlaa diragala. Ke ne ke sa ikaelela go bua seo, fela O ne a go bua, le fa go ntse jalo. Lo bona kwa mowa ona wa bodumedi o tswang gone? Setlhare se se tlhakaneng.

82 E re, "Ke eng se se phoso ka bone marokgwe ao," kgotsa eng le eng se ba se bitsang, "Les?" kgotsa le fa e ka nna eng se go leng sone.

Baebale e bua, gore, "mosadi ope yo o tlaa aparang seaparo se e leng sa monna, ke se se makgapha mo ponong ya Modimo." Moo ke GO BUA BAEBELE.

Gape mosadi yo o tlaa kgaolang moriri wa gagwe, o tlontlolla tlhogo ya gagwe. Mme ebile ga se ... Ke sebe gore mosadi a rapele fa gare ga batho a kgaotse moriri bokhutshwane, Baebale e bua jalo. Mme ya gagwe ...

Ao, o a re, "Ke rwala hutshe."

Baitimokanyi ke lona, le rutang basadi dilo tseo! Fa, Baebale e re, "Moriri wa gagwe o o neetswe gore a ipipe tlhogo ya gagwe," eseng hutshe e e dirilweng ke motho. Ke se Baebale e se buileng. Ga ke na maikarabelo mo go seo, ke na le maikarabelo a go bolela Boammaaruri fela. O se ka wa nna motsietsi, jaaka Baebale e boletse, "O tshwara Lefoko la Modimo ka tsietso," go—go fitlhelela matlhoki a ba ba duleng mo tseleng.

83 Fano go kwadilwe lefoko *bosula* fano. Go kwadile lefoko "Elvis" boemeong ja *evil* mo go rayang bosula. Mo gotlhe go a tshwana. Lefoko Elvis le raya "katse," gape lefoko *Ricky* le raya "peba." Fa o re "Ricky," o raya, "pebanyana." Se o se mmitsang ke se a leng sone. Fa ngwana wa gago a biditswe jalo, o fetole leina leo kabonako, ka ntlha ya Efangedi. O seka wa bitsa ngwana ...

Ga le ise le ko le utlwe maina a a ntseng jalo mo Baebeleng, kana mo motlheng ope. Ke motlha, ke leina la motlha o. Fa go keile ga nna le dipeba le dikatse, ke gone mo motlheng oo.

"Tsotle tse ...?... serame se se tsididi, mme bana ba ba tswela ko ntle kwano, ga ba kgone go ya kwa—ko sekolong sa gore ba robale le selo se robale mo tsebenng, mme le basetsanyana ba kgale, " " oiga. " " "

Ao, ba ne ba tla ko ntlong , mme re ne ra dira ... Batho bao ba ne ba leka go penta ntlo ya me foo. Re ne ra re, "Ntsha selo seo fa. Fa o ka se kgone go bereka kwa ntle ga seo, go raya gore o tswa mo tirong. Go ntshosa mo go maswe mo e leng gore ga ke kgone le go nna foo. Re neetse lefelo lena ko Modimong. Ga re batle dilo tse di makgaphila tsa lefatshe mo magareng ga rona." Ke ne ka re, "E tswaleng kana le emise go bereka!"

Lemogang, bodumedi, le fa go ntse jalo, ao, go tlhomame, tsamaya ba ya kerekeng le fa bantse ba reetsa makgaphila.

84 Gape, lemogang, gore Monyadiwa-Lefoko le ene o ntse o tsena mo seemong sa boitekanelo le ene. Jaaka re bona kwa moganetsa-Keresete ko a gogelang teng, kwa a simolotseng kwa morago koo jaanong a fitlhe kwa motsubung kana tlhogong; e le lekgotla la ekumenikale le tlaa e tsenya ko tlhogong ya kereke ya kereke. Mme Kerekenyana e e golelang ko boitekanelong, le yone, Monyadiwa yo o leng Lefoko la ga Keresete go tsamaya le motlha, o tsena kwa Tlhogong kana ko motsubong, 'ka gore O tliile go felela a kopana le Monna wa Gagwe. Nako tsotlhe, fela jaaka kereke le sengwe le sengwese sele, E tshwanetse ya kopana. Korong, sengwe le sengwe se sele, se tla gone mo tlhogong ya sone kwa se simolotseng gone; jaaka Kaine le Abele. Monyadiwa eleng Lefokong yo o tsamaelang go nna Lefoko la Modimo le le supagala mo motlheng o re tshelang mo go one. A le bona kwa go yang go felela teng?

85 Le Satane o tloga ka bonako a tsaya monyadiwa yo o nang le botlhale a bo a tumisa yo o mogolo, mo e leng tatelano ya tsamaiso ya moganetsakeresete, tmme ba bo ba mo tlhoma mo setulong sa bogosi, "le lefatshe lotlhe le tlaa ebela fa morago ga gagwe."

Mme morago Keresete o tlaa bo a tla. Gape ga go kake ga nna ba babedi nako e le nngwefela. Gape bogosi ja gagwe bo tlaa tsewa; o tlile go nyeletswa.

Le Keresete, Lefoko la Modimo ... Mo, mosadi a leng karolo ya mmele wa motho. Ga ba babedi; ke motho a le mongwefela. Mme Monyadiwa, Kereke, Lefoko, "batho ba ne ba biletswa kwantle go tswa fano le fale, ka ntlha ya Leina la Gagwe," ba tlaa kopanya mo Mmeleng wa ga Jesu Keresete.

Gape bogosi ja moganetsakeresete bo tla tsewa gape bo bo nyeletswa. Mme Keresete o tlaa tsaya bogosi, mme a bo a nna mo setulong sa ga Rraagwe e leng Dafita,, mme a bo a busa mo lefatsheng lobaka la dingwaga tse di sekete; go tswa foo a bo a tliša Kereke "e e senang selabe kana bogole" ko Modimong Ee!

86 Jaanong le lemogeng gore moriri wa gagwe o o molelele, ke maikano a Senasaretha ya Lefoko. Ke tlaa tshwantsha Monyadiwa wa ga Keresete jaanong. Re tshwantsha moganetsakeresete, kwa a leng teng, lbodumedi le sengwe le sengwe, le maranyane. Jaanong Monyadiwa wa ga Keresete yo o ikobileng o dumela Lefoko fela, sepefela se A leng sone. Ke batho ka boosi. Ke a solofela ebile ke tshepa gore go na le ba le bantsi ba ba leng fano, le ba bantsi ba ba reeditseng. Mme ke solofela gore nna , le mongwe le mongwe wa lona lotlhe, re karolo ya Monyadiwa yoo. Ke solofela ba le bantsi. Mme, go tlaa nna, sengwe le sengwe se tlile go nna ka fa se laoletsweng go nna ka teng, 'ka gore ke tlholego. Ba a bona. Lefoko le kgona fela go lemoga Lefoko. Ga e kake ya lemoga lekoko kana tshokamo. E itse go feta foo; Ke Lefoko. Lo a bona? Ga e kgone go lemoga sepe ...

Korong ga e kake ya nna sepe fa e se korong. E simolotse, e le korong; e tlaa gola, e le korong. Mme mofero ga o kake wa nna korong, le fa etswa o nosetswa ke tlotso e e tshwanang. A le a bona? Mme ga se korong. Jaaka ke buile maloba, ka ga setlhare lse se nang le dikala tse di farologaneng mo go lone.

87 Moriri wa gagwe o moleele, o eleng ikano ya SeNaseratha, ke tshupo ya gore ke Seikano sa Gagwe ko Modimong. Lesire le A le apereng, le ntle la Lefoko la Gagwe le le solofeditsweng la motlha o A tshelang mo go one, le le Ba tlhomamisang, le le mo go Bahebere 13:8, 'Jesu Keresete yo A tshwanang maabane le gompiano le ka bosaeng kae.'" Jaaka, Ena ke karolo ya Monyadi wa Lefoko, wa nnete mo ntlheng nngwe le nngwe.

Jaanong lebelela. Fa mosadi a tswela ntle fano mme o nyetswe ke monna, mme o tswela ntle mme o dire lorato le monna yo mongwe mme o na le na le na le na le dilo le ene, mme o boe ko monneng wa gagwe, o tshwanetse a ithaganele. A go ntse jalo? O tshwanetse a nne boammaaruri mo go ene, 'ka gore o dirile maikano.

Gape Monyadiwa wa ga Keresete o ikanetse Keresete; mme Keresete ke Lefoko.

Ga a kake a bo a robela leitlho la gagwe go sele, mosadi yo o nyetsweng ga a tswanela le gone go robela monna yo mongwe. Ga a tshwanela go dira sesupo, sa maikutlo a gagwe ko monneng ope, ka gore ke monyadiwa wa monyadi a le mongwefela.

Ga re batle ope mokgwa wa tumelo ya lona e e tswakantsweng. O nne boammaaruri mo go Keresete, Lefoko. O tla Le tlhomamisa go nna boammaaruri. Nnyaya, rra, le eseng maikutlo ape a sengwe le sengwe go dira lerato ko go ene, eseng go ipataganya le maemo a gagwe kgotsa sepe se sele, kgotsa a mpe go le tsenya mo mabogong a gagwe kgotsa sepe se sele, kgotsa—kgotsa go bua le wena ka tsela ena, kgotsa—kgotsa go bua le wena ka tsela ena,

O reetsa fela ka Lentswe le le lengwefela. "Dinku tsa Me di itse Lentswe la Me. Moeng ga di tle go ... " Lentswe la Gagwe ke eng? Lentswe la motho mongwe le mongwe ke lefoko la gagwe. Mme mona ke Gone, Baebele, e seng lefoko le le lengwe go okeditswe mo go Lone kgotsa la ntshiwa mo go Yone. Ke nnele fela gone le Lentswe leo. "Moeng ga di tle go mo latela," lekoko.

88 Jaaka, Ena ke karolo ya Monyadi, wa nnete mo ntlheng nngwe le nngwe, ba letetse Lenyalo. Go kopanya, eseng kwa lekgotleng la ekumenikale; fela mo loaping, kwa Selalelong sa Lenyalo. O neilwe ... Se ke ka ntlha ya kereke e e leng ya rona. Se ... O ile a newa, mme a Mo senolela, masaitsweng a Dikano tse Supa a Baebele. Lo a bona? O bona boelelele jwa motsietsi, gaufi thata le Boammaaruri, jo bo batlileng go tsietsa Baitshenkedwi. O a go bona. Ena ...

Lo bona mewa e mebedi ya motswako e le mo pakeng ena e e bosula? A lo kgona go se bona? Mongwe le mongwe yo o bodumedi, Kaine le Abele, mewa gape e tla ko ditlhogong tsa bone, go santse go tshwana le jaaka ba simolotse. Mongwe, a obamela ka bontle, mme ka kitso, le ka thuto, le ka boranyane, le ka maitsholo. Mme yo mongwe, ka tumelo ya tshenolo ya Modimo. Bone boobabedi ba eme gone mo kagong ena mosong ono. Go jalo.

89 Tshenolo, kgotsa tumelo, mo Lefokong la Gagwe, ga go na ditshwanelo dipe tsa kitso; Mokeresete wa mmannete, Mokeresete yo o boammaaruri.

Ba re, "A lo na le mo—lona lo na le garata ya ngaka?"

Go dira gore ga go bohole. "Ke—ke dumela Lefoko la Gagwe." Lo a bona? Ga go dire gantsi. Ga re ipolele go nna ba ba rutegileng. Ga le wa lekoko lepe, moletlo ope, lekgamu lepe. Ke la ga Keresete. Ke Mosadi wa Gagwe; eseng mosadi wa kereke.

Ke mogwebi ka mmele. Baebele e rile o ne a le "seaka," mme, "MMAAGWE DIAKA," mme botlhe ba tla ga mmogo ba bo ba dira seaka se se tshwanang. Mme mohuta oo wa mosadi ke mosadi yo o sa tshegetseng go Monna wa gagwe; ebile a bolela Keresete e le monna wa gagwe, le leloko la lekoko. Ke malele fela! Re leloko la ga Keresete.

90 Fela, mo kobamelong, Mosadi yo monnye yona, yo o tshelang ka tumelo, Monyadwi; motho fano, foo, fano, go tsweng golo gongwe go sele, kereke nngwe e sele, lekoko lengwe le sele, le fa e ka nna efeng e e leng yone, mo mangweng a diphuthago, lekoko lengwe le sele, le fa e ka nna eng se e leng sone, mo mangweng a diphuthago, lekoko lengwe le sele, Tila Lefoko la Modimo, ba ba ikobileng, ba letile mo leratong, gonne tsholofetso ya paka e tlhomamisiwe. O a go lebeletse. Ena ke karolo ya Lefoko leo, mme Ena o lebeletse botshelo jwa Gagwe go bonatsa Lefoko leo.

Bakaulengwe, a ga lo kgone go bona seo? Ke solofela gore moo ga go a ka ga go feta.

Mmele o emetse (e leng Lefoko), le emetse Botshelo (jo e leng Mowa) go tlhomamisa kgotsa go Le dira le tshela. Seo ke se A se letetseng. Ga go botshelo bope jo bongwe jo bo tlaa dirang mo go Ena. Ga a kake a tla botshelong bope jo bongwe. Le fa go ntse jalo, O a se ikutlwelela golo koo, mme O a itse gore go ile go diragala; fong go fano go a diragala, ka nako eo O a tsoga. Modimo ne a re, "A go nne teng," mme O ne a tla pontsheng jaaka wa ntlha a tlhagelela.

91 "Bana ba ba tlhoileng" go raya boikobo ... Go tlhoka kutlo go raya gore "setsuolodi kana seganana." Ke ne ka lebelela seo mo thanoding, go tlhomame. Herbert, Finley kgatlhanong le (eng?) Lefoko la Modimo le le senotsweng. Jaaka Kaine a ne a senola ... e ne e le tshenolo e e tserweng kgatlhanong le tshenolo ya ga Kaine, e rurifaditswe ke Modimo gore e ne e le tshiamo. Mme Kaine o ne a dira kgatlhanong le gone, mme a bolaya monnawe.

Bafarasai, ka kitso ya bone ya selekoko ya se Lefoko la Modimo le neng le le sone, le tlhophilwe motho yo o tlhophilweng, e ne ya kgwela kgatlhanong le Lefoko la Modimo le le rurifaditsweng le bonaditswe letsatsi la Modimo le bonagaleditswe letsatsi, Jesu Keresete, mme a mmolaya. A go ntse jalo?

Seo ke se "bana ba go ganetsa" ke, se se ageletsweng kgatlhanong le Lefoko la Modimo.

Jaanong lo bona kwa ba leng gone? "Ao, malatsi a metlholo a fetile. Jesu Keresete ga a tshwane ka nako e. Ga go selo se se jaaka kolobetso ya Mowa o o Boitshepo. Tsotlhe dilwana tseo ke ditlontlokwane!" Lo a bona, mokghethisi! Ga ba tshwanele go bua dilo di le pedi; ba tshwanetse fela go bua le lengwe, moo ke gotlhe. Moo ke bodupe, gone foo. Ga ba na go bua gore ga o na matlho, ga o na ditsebe; o tshwanetse o tseye mmele otlhe, Lefoko lotlhe. Lo a bona?

Mowa o o Boitshepo o bitsa, "Tswayang mo go ena, se ka wa nna baabedwi ba dithuto tsa gagwe tsa selekoko," jaaka a ne a tshega le go silega le Lefoko la Modimo la motlha ona.

"Gonne Modimo ga a a sotliwa," gakologelwang fela. O tlaa go bona. O seka wa tshwenyega. O tlaa go bona. Baebele, mo go Baefeso 4:30, fa o batla go kwala seo, Baefeso 4:30, ne a bua. "Modimo ga a iponagatse." Herbert motho o lebelo, o tla roba gape. " " Ga ba kgone go gagamalela le go tlaopa, ba bo ba bua dilo tsena, mme ba tsewelele ka gone. "Jaaka senkgwe mo godimo ga metsi, se tlaa boa."

92 Ke monyadiwa wa ga diabololo, a itshophile ka mo kitso ya gagwe ya bodumedi, e e ratang bolelo jo bo ratang teng, go go tsietsa. Ijoo! Mefuta yotlhe kgotsa lekoko la mewa e e tsietsang, ka kitso ya boranyane le thabologo ya segompiano! Herbert ...

Re ile go tswala fela mo metsotsong e le mmalwa. Ke ile go tshwanela go ema, ka gore ga ke kgone go go wetsa gotlhe, lo a bona.

Herbert gore o aga lefatshe le legolo la go tshela mo go lone. O a bolela, gore, mo thabologong ya gagwe, o agile dikereke tse dintle, digole, dikolo, dikokelo, Barnes, le thuso ya nakwana ya monna, ntleng le Lefoko la Modimo. O go dirile. O netefaditse gore o kgona go go dira. Mme batho ba o diretse; ee, rra; dikolo, makoko, setso, batho ba ba sesane, batho ba ba sesane.

Ke kampa ka bo ke le mo moleng wa senkgwe, mme ke nne gone le Modimo; go go na le go nna le dikoko tsa koko tse tharo ka letsatsi, mme ke tshwanetse ke nne leloko la seaka se se ntseng jalo.

93 Gakologelwa, oura e gaufi thata fa letshwao le tlaa tla. Wena kana o tlaa bo o le mo go yone kgotsa kwa ntle ga yone. Go tla tla jaaka legodu mo bosigong. E tlaa go thaloganya gone teng foo, mme wena

o gone. Ga go na go tswa mo go gone ka nako eo; o ne wa go tsaya. Tswaa!

Moengele o ne a fologa kwa Legodimong, ka sefatlhego se segolo se se phatsimang, mme a lela ko bathong. Go ne ga tshikinya lefatshe. "Tswang mo Babelona, gonne o kgelogle. A nne le baabedwi ba dipetso tsa gagwe, batho ba Me! " Tswayang mo go ene. Tswayang! A ga re e badile fela mo Lefokong, kgantele? Moengele ke "morongwa," lo a bona, o fologa. Lemogang Mowa o o Boitshepo, "Tswayang mo go ene, gore wena o se nne baabedwi."

94 Jaanong o agilwe dilo tsotlhe tsena. O agile dikereke tse dikgolo. O agile kwa kholetšheng, dikolo, a tsaya batho ebile a di rute ka mo go—botoka, go tweng, tllhabologo. Mme bone ba ba rutegileng ka tllhabologo ya segompiano e e ba tsisitseng ka mo khuting ya loso, ka kitso, kgakala le Modimo le Lefoko la Gagwe.

A ga lo bone maano otlhe? A lo bona seo, kereke? [Phuthego ya re, "Amen." — Mor.] Ko ntle mo phefong, fa o go bona mo diphuthengong tse e leng tsa gago golo koo, o re "amen," ba bangwe ba bona ba tlaa itse kwa lo emeng teng. Lo a bona?

O go dirile. Ena o ... Ke modimo wa lefatshe lena, mme ena o agile baemedi. O agile na le sena. O na le kilo. O na le kilo. O na le dilo tsotlhe tsena ka ntlha ya thuso ya nakwana ya motho, a mo naya fela go tsietsa, go tloga mo Lefokong leo. Mme ke eng se ene a ba gogetseng ko go sone? Kereke yotlhe ya kereke e sekisitswe ka mo losong, ka gore Modimo o rile O tlaa tshuba seaka, mme bana ba gagwe, ka molelo o o sa khutleng.

Tswayang mo go yone, batho! Lo seka lwa tshwarwa teng foo. Lo tloge mo selong seo jaaka ka bonako jaaka lo ka kgona!

Ka kitso ya gagwe ya boranyane, o ntse a kgonne go dira sena, jaanong lemogang, ntleng le Lefoko la Modimo.

95 Modimo ga a ise a re dire gore re tswe le go nna le dikolo. Ga a a ka. Ga a ise a re bolelele diphaposi. Ba molemo. Ga a ise a re bolelele go aga bokhutshwane. Nnyaya, rra. Ga a a ka.

O ne a re, "Rera Efangedi." Mme, Efangedi, e bonatsa, supegetsa thata ya Mowa o o Boitshepo.

" Paulo o ne a re, " " Efangedi e tla kwa go rona, e seng ka lefoko fela, ka go bonatswa le go bonatswa ga Mowa o o Boitshepo. " Paulo ne a re, "Ga ke ise ke tle ko go lona ka mafoko a magolo a botlhale ka ngaka e e jalo, fela ke tle ko go lona ka maatla le tshupegetso ya Mowa o o Boitshepo; gore tumelo ya lona e ka se nne mo botlhaleng le tshupegetso ya Mowa o o Boitshepo; gore tumelo ya lona e ka se nne mo botlhaleng jwa ga Jesu, gompiano, le ka bosaeng kae." Modimo a re thuse go dumela selo se se tshwanang, mme Modimo a rurifatse selo se se tshwanang jaaka A ne a ntse a dira.

96 O go kganela go bona tshenolo ya boammaaruri le tumelo ya Lefoko la Modimo le senolwa le go rurifadiwa gompiano, ka dikolo tsa gagwe, go itlhomiswa dibuka, dikokelo, le jalo jalo. Lo a bona? Ene o go tshegetsa mo go yone. Jaanong o phutholola, jaaka a ne a dira mo go Faro, a leka go go kganela go bona bokao jwa Lefoko la Gagwe le le solofeditsweng la paka ya Gagwe e e solofeditsweng mo Leseding la maitseboa, le rurifaditswe le go netefatswa. O lekile, ka kitso ya gagwe, le dikolo tsa batho, le batho ba ba rutegileng ba ba rutegileng, le maitsholo a mantle, le jalo jalo, go le kganelela kgakala le go bona Seo.

Sepe, jalo he moo ga le tle go lebelela Leo mme le boneng gore ke Jesu Keresete! Lo itse jang gore ke Jesu Keresete? Ena ke Lefoko, mme Ena ke Lefoko la paka ena. Mme paka ena, ne ya bua gore sena se tlaa diragala mo pakeng ena, mme ke mona go diragala. Lo a bona? Lo a bona? O leka bojotlhe jwa gagwe go go tshegetsa go go bona.

Ene o tlaa kalela leina le le leswe le le ko go Lone. Lo a bona? O tlaa Le bitsa "dibidikami tse di boitshepo" le sengwe le sengwe se sele. O ne a bitsa Jesu "Beelsebule." "Mme ba bitsa Morena wa Molemo wa ntlo, ba ile go bitsa lee?" Lo a bona?

97 Lo a bona, o leka go go kganela go bona bokao jwa mmatota jwa Lefoko. Eseng se ... Lo a bona, ena o Go phutholola, a Go raya go raya sena.

Modimo ne a re, "Ke solofeditse mo metlheng ya bofelo gore Ke tlaa lo romelela Malaki 4." Ga go a tshwanela go phuthololwa; O ne a go dira. O ne a re, "Mme jaaka go ne go ntse mo metlheng ya ga Lote, lefatshe le tlaa bo le le mo seemong sa Sotoma; le mo nakong eo, ke tlaa senola Morwa motho ka yone, totatota." Re na le mehuta yotlhe ya diketsaetso le sengwe le sengwe se sele, ya gone, fela re na le Mongwe wa popota, le gone. Lo a bona? O rile O tlaa go dira.

O ne a re moganetsakeresete o ne a tla tsoga mme a batlile go tsietsa Baitshenkedwi fa go ne go kgonega. Mme o ne a re, "Ba tlogele ba le nosi. Mpe ba tswelile pele. Boeleelele jwa bone bo tlaa fitlhelwa. " Goreng? Tllhatlhobo ya Lefoko e supa seo. Lo a bona?

Fa go ne go tla mo Lefokong leo, "Moo go ne go le ko morago ka tsela ena, sele? Ao, ga ke dumele mo peong ya noga. Ga ke dumele mo go sena, sele, le se sengwe." Ga se ise se ke se senolwe, lo a bona, ga se jalo. Ao, mokaulengwe, lebang fela kwa ...

Re ile go tshwanela go tswalela, ka gore ke nako ya lesome le bobedi.

98 Lemoga, a leka go go kganela go bona bokao jwa Lefoko la paka ena, la Lesedi la maitseboa le phuthololwa. Gone ke ... Go raya eng? Ke nako ya khuduga e e gaufi thata, Modimo o tlela Ene, jaaka go tlhomame jaaka lefatshe. Lo a bona?

Jaanong ke batla go le botsa potso. Fa e santse e le nako ya lesome le bobedi jaanong, metsotso e le metlhanano morago; mme re tlaa tswela, bosigong jono. A lo bona modimo wa paka ena? [Phuthego ya re, "Amen." — Mor.] A lo a go dumela? ["Amen."] Lo bona ka fa go leng ka gone, kereke, botlhale, bo boitsaanape?

Lefatshe lotlhe ke la yone, lo a bona, makoko. Mme, o re, "Ke Mokeresete." "O leloko la lekoko lefe?" Sentle, fa ke ne ke le leloko la lekoko, ga ke dumele gore ke tlaa nna Mokeresete. Jaanong, leo ke lefoko le le tona, fela moo go jalo.

Ke fetsa go bua kitso eo le boitsaanape, le Bokeresete, ga di na kabalano gotlhelele. Yo mongwe ke wa ga diabololo, mme yo mongwe ke wa Modimo. Sengwe le sengwe se se ganetsang Lefoko la Modimo, go tlogela kgakala le yone. Lo a bona? Nnyaya, rra. Baebele e bitsa, ka ntsha ya metlha ena ya bofelo, gone Bokeresete go tswa mo seaka seo, moo ke setlhare sa molemo le bosula.

99 Go tlhomame, o na le molemo. A mongwe a ka bua bosula jwa kokelo? Nnyaya, rra. Motlobo wa dibuka? Nnyaya, rra. Thuto? Nnyaya, rra. Fela, lo a bona, ba ba neela seo kwa ntle ga Lefoko. Lo a bona ka foo go leng go tsietsa? Lo ntse lo ba itshokela kereke go ya kwa go, kobamelo go obamela, "modimo a dutse mo setulong sa bogosi." Baebele e ne ya go bolelela pele.

Jaanong o leloko la mebele nngwe eo. Go na le ba le babedi fela ba bone mo lefatsheng jaanong, ba tlhola ba ntse, mme ba tlaa nna go fitlha Jesu a tla, mme mongwe wa bona o tlaa senngwa. Jaanong o leloko la mebele e. Nngwe ya tsone, o ipatagantse; e nngwe, o tsalelwa mo go Yone. Lo a bona?

Nngwe ya tsone, wena o karolo ya ka gore o tsaletswe ka mo go Yone. O tshwanetse o nne bontlhabongwe jwa One. A nka gana gore ke na le letsogo? Ga go sa na go feta ka fa ke kgonang go gana Lefoko lepe la Modimo, fa e le gore ke bontlhabongwe jwa Modimo. Nna ke bontlhabongwe jwa William Branham; ke ko dikarolong, mme karolo nngwe le nngwe ke karolo ya me. Mme Lefoko lengwe le lengwe la Modimo le tshwanetse le nyalane mowa wa me, o tshwanetse o nyalane mowa wa me wa botho, o tshwanetse o nyalane dikakanyo tsa me. Fa dikakanyo tsa me di ganetsanya le Seo, fong Mowa wa Modimo ga o nne mo go nna. Go jalo. Ga ka ganetsa Lefoko le le lengwe la Lone.

100 O leloko la mebele e le nngwe. Tshwanetse lo nne, go tshwanetse fela go nne. Gone ke kana Mmele wa Modimo, o e leng ka Lefoko; kgotsa mmele wa ga Satane, ka kereke. Mme lefatshe lotlhe le tlaa tshwanela go nna leloko la kereke nngwe; le obamela modimo mongwe. O tshwanetse o obamele kana modimo wa kitso, o ikaega se o se utlwang ka kitso, o ikaega mo go se, kgotsa sele, kgotsa se sengwe; kgotsa o ikaega ka Lefoko la Modimo, kgotsa o ikaega ka Lefoko la Modimo, mo go Ena go E rurifatsa le go E dira boammaaruri.

Kereke ya Modimo ya mmatota e lebeletse go tla ga yone mo nakong eo ya Mileniamo,

Fa Morena wa rona a segofaditswe tla tla mme a tshware Monyadiwa wa Gagwe yo o letileng;

Ao, pelo ya me e tladitswe ka go gata ka yone, ela tlhoko mme e rapele, Gone Morena wa rona o boela lefatsheng gape.

Ao, Morena wa rona o a boa gape,

Satane o tlaa bofiwa dingwaga di le sekete, re tlaa nna le motsumi ka nako eo, Morago ga Jesu o tla boela mo lefatsheng gape.

101 Ao, batho ba United States ena, kwa Molaetsa ona o yang gone jaanong, o tshaba thata jaaka o ka kgonang go tswa mo kitsong ena, paka ya boranyane e re tshelang mo go yone. Tshabelang ko Lefokong la Modimo!

Wena, le nna, ga go ope yo o ka kgonang—kgona, o a Go itse. Ga go ope yo o ka Go tlhomamisang. Modimo ke Ene yo A rurafatsang ka BoEne. Ga go na ope yo o nang le tshwanelo ya go Le ranola; le fa e le nna, ga go motho ope yo o nang le tshwanelo. Modimo O ranola ka BoEne. O dirile tsholofetso. O rile O tlaa dira sena mo metlheng ya bofelo.

Mme mo metlheng ya bofelo modimo wa motlha ono o o bosula o tlaa fufatsa matlho a batho, ka botlhale ja kitso ya gagwe, ya setlhare se se tswakaneng sa tshiamo le bosula, e a santseng a e fa batho. Mme fano go tla, selo sele se tsenelele godimo, lekoko leo go tswa kgakala morago ko Dipaka tsa

Lefifi, le pele ga Dipaka tsa Lefifi, gotlhe go wetse mo godimo ga barwa ba Modimo, mme ba tlaa ntheetsa. "Mme ene jaaka Modimo a tlaa nna ka mo tempeleng ya Modimo, mme barwa ba Modimo ba tlaa wa ka ntlha ya seo."

102 Goreng, morwa Modimo, o re, "Sentle, mosadi wa me, ga se ene; ene ke yo o molemo ..." Tsweleng pele, fela pele. Lo a bona?

O re, "Sentle, O rile 'bomorwa Modimo.'" Ee, rra.

Motho, le fa e le mang yo a leng ene, o ne a dirwa mo setshwanong sa Modimo, ka ntlha ya kgalalelo ya Modimo. Mme mosadi ke se se dirilweng ka monna, eseng sa Modimo. Ke gone. "Erile barwa Modimo ba bona barwadia batho ba ne ba le bantle, ba ne ba ba itseela go nna basadi."

"Mme jaaka go ne go ntse mo metlheng ya ga Noa, go tlaa nna jalo mo go tleng ga Morwa motho."

Jaanong lebelelang, fa lo batla go itse gore ke kgato efe e kereke e leng yone, tlhokomelang se kgato e leng sone, lo a bona, ka gore ena ke kereke. Elang tlhoko se a se dirang, lo a bona, mme mo pakeng ena ya botho e e bosula.

Lebang, go ne go se na se se otlhaelwang, se se tsutsubanang, se se ko tlase, motse wa tlhakagolo mo lefatsheng, go na le kwa Nasaretha, mme go tswa foo Modimo o ne a tlhopha kgarebane. "A sengwe se se molemo se ka tswa mo Nasaretha?"

Mme mo pakeng e e bosula ena, kwa modimo wa paka ena a fougaditseng matlho a batho, ka dithuto tsa bone tse di tlhomameng le makoko; go tswa mo pakeng eo, Modimo o tlhopha batho ka Leina la Gagwe.

Le fa e ka ne ya kgopisa le go nyadiwa, letsatsi lengwe Morena o tlaa tlisa fa a tla tlisang,
bakgethwa ba gagwe ba ba tlhophilweng ka ko kgorong, mme moo ke mo go nang le boleng teng.

Fong re tlaa opela re bo re thela loshalaba, le go bina ka ga,

Kwana e tlaa omelela e le dikeledi tsa rona;

Re tlaa nna le re le thari beke e e re siametseng,

Dingwaga tsa ntlha tse di dikete tse lesome. (go ntse jalo.)

Batho ba ba itumedisang ka Leina la Gagwe mme ba bidiwa Monyadiwa wa Gagwe.

(A go ntse jalo?)

Le fa a tlhokomolotswe gape a sa tlhoilwe, letsatsi lengwe Morena o tla tlisa.

Ba ba tlhophilweng bao mo teng ga kgoro, (mo khuduga) mme moo ke thuto nngwe le nngwe mo go nna.

103 Ke fitlha kwa go nna monna mogolo. Mme malatsi a me a ne a simolola go idibala ka bonya; mme pono ya me e simolola go ntshofala; mme kgabo ya me e nnye ya botshelo e simolola go simolola. Ga ke boife lefifi. Gonne ke batla go bua sena, le Paulo, "Ke a Mo itse mo thateng ya tsogo ya Gagwe." Go sa kgathalesenge kwa ba mphitlhe, fa ke ne ka nwela mo lewatleng, kgotsa ke fisa mo leubeng, kgotsa go ja ka tau, O tlaa bitsa leina la me, mme ke tlaa bua. Amen!

A re rapeleng.

Fa go na le gone fano, kgotsa kwa ntle mo megaleng ya Molaetsa ona go kgabaganya setšhaba, mo dikerekeng tsa lona le di LL, le le fa e ka nna kae kwa lo dutseng gone, fa e le gore go na le e le nngwe, mme le fa e le kae kwa lo dutseng gone, fa e le gore go na le modiredi, ijoo, fa e le gore go na le modiredi wa Efangedi; ijoo, mo Leineng la ga Jesu Keresete; Lo seka lwa direla modimo paka ena e e bosula.

Ao, ke a itse lo a re, "IGo molemo. Bone ba siame thata. " Totatota, setlhare se se tlhakaneng. Ga o kake wa tlhakanya kitso le Lefoko la Modimo.

Ke Lefoko le le tshwanetseng go dumelwa ka tumelo, eseng kitso. Ga o Go tlhaloganye; o a Le amogela. Wa re Go siame, mme o tloge o tshele ka Lone. Moo ke gotlhe mo A go botsang go go dira.

Fa go na le batho bape fano mo setlhopheng sa rona, ga re kgone go dira piletso aletareng go go tlisa godimo fano, ka gore ga go na bonno bope; kgotsa ko ntle ka kwale mo phefong, mo godimo ga mela ya founu, fa go na le bangwe golo koo ba ba sa Mo itseng. O seka ...

104 Oo, basadi, ke le bonetse lona mosong ono, eseng nna, ke ne ka inola Lefoko. Moriri o o gogomogisitsweng ke moriri, o ba apesa diaparo tsa kgale, o apara khumanego tota, o seka wa lemoga gore mowa o o ... O ka tswa o le phepa, kgaityadi, yo o rategang, fa go tliwa mo mmeleng wa gago, fela mo moweng wa gago wa botho ga o bone se se go tshotseng?

A Modimo o ka dira gore morwadie a lebelele go a tsietsa go tsietsa morwa wa Gagwe, go ya go mo

eletsa, go ba dira boobabedi ba nne ba boaka? A o tlaa go dira, kgaityadi? Botsa seo potso eo. Nnyaya, eseng ka dimaele di le lesome. O se ka wa baya seo mo go Modimo.

Mokaulengwe, a na le modimo o go neile mowa wa lefatshe lena go fitlhela o sa kgone go bona gore moo go phoso? A o ne a sira matlho a lona, ko go maitsholo a kereke, lekoko, tumelo ya kereke, le jalo jalo, gore ga lo kgone go bona gore Modimo o rurifatsa Lefoko la Gagwe mme a Le dira jalo? A tiro ya lona, e na le mookamedi wa lona, le na le mosadi wa lona, bana ba lona, a bana ba lona, a lo na le kereke ya lona, a lo na le kereke ya lona, kgotsa sengwe le sengwe, e le motswedi o le esi wa Botshelo? Go tshabeng, mokaulengwe wa me! Ke a lo rata, ka lorato lwa bomodimo. Ga ke tlhaole epe ya bakaulengwe ba me kwa godimo ga lona, eseng gotlhelele. Fa ke dirile, ke ne ke tlaa bontsha motho ka ntlha ya motho. Ga ke bue dilo tsena go le dira o bulege. Ke a supa, e re dilo tsena ka gore di mo Lefokong la Modimo. Mme jaaka motlhanka wa Modimo, le lerato la Modimo mo pelong ya me, ke lo bolelela dilo tseo gore lo tle lo bone mme lo tlhaloganye. Gongwe o ne o sa tle go itse fa ke ne ke sa go bolelele. A o tlaa e tshaba gompieno?

Jaanong, ka gongwe le gongwe go kgabaganya lefatshe, a re obeng ditlhogo tsa rona.

105 Modimo yo o Rategang, fa pele game o le disakatukwi. Batho ba a lwala; keba baya matsogo a me, gore O ba fodise.

Mme ke a tshepa, Morena, bosigong jono, gore go tlaa nna le tirelo e kgolo, gore Thata ya Modimo e tlaa nna fano, ditshupo tse dikgolo le dikgakgamatso. Jaaka re utlwile maduo go tswa mo dikopanong tsena tse di fetileng, ka foo, lo boneng se se diragetseng! Ke a rapela, Modimo yo o Rategang thata, gore Wena o tlaa re naya kabelo e e gabedi bosigong jono. Ke a go rapela ka pelo e e pelophepa, Morena, ka gore ke lerato la me la Gago le Lefoko la Gago, le ka ntlha ya batho bana. Go dumelele, Modimo yo o rategang.

Mme fa ko ntle go kgabaganya lefatshe, kgotsa le e leng teng fano jaanong, gore go na le bangwe ba ba lwalang le ba ba tlhokofetseng, mme ba tshwanetse go nna teng bosigong jono, ga ba tle go nna fano, kgotsa ba nne ko ntle koo mo mafelong kgotsa a mafelong kwa ba kgatlhaneng; ke a Go rapela o a ba fodisa. Jaanong, Morena, fela ka ntlha ya phodiso e kgolo go feta thata! Fa O fodisa mmele wa bona wa nama go tswa mo kankereng, TB, botlhoko, sengwe, ba tlaa lwala gape, ga go pelaelo, fa ba tshela lobaka lo lo leele thata, go sena pelaelo, phutso. Fela mpe ba amogele mo—phodiso ya Semodimo ya nnete, phodiso ya mowa wa botho, e e dirang sebopiwa se se ntšhwa, go feta go tloga losong go ya Botshelong, mme go tloge go eme mo motlaaganeng ona wa kgale go nna thekololo ya mmele morago ga mmele wa botho o sena go rekololwa. Re neye seo, Morena.

Mma ba ba tshabele makoko ao le ditumelo tsa kereke. Modimo, kgakala kwa ntle kwa mo tumelong eo ya kereke le makoko a nkileng ka kgatlhana le bana ba ba siameng thata. Mme, Modimo, nka bua jang gore bona ba tlaa bona, mme mpe ba bone Lefoko? Go a ngogopotsa. Fela ke a itse, gape, gore O rile, "Ga go motho yo o ka tlang," go sa kgathalesenge ka fa a leng molemo ka gone, ka fa a leng bonolo ka gone, "ntleng le fa Rrê a mmitsa. Mme botlhe ba Rara a Mphileng bone, ba tlaa tla." Mme, Morena, ke ikutlwa ke le bokoa jo bo tlhomameng jwa go bua Boammaaruri.

Mme e seng jaaka Paulo a ne a re, "Motswakwa Lefoko la Modimo le tsietso," le thuto ya makoko a a farologaneng ka mo go Yone, e le setlhare se se molemo le sa kitso, e bile se le ka pelo e e bulegileng le Mowa o o Boitshepo. Go dumelele, Modimo. Pholosa mongwe le mongwe.

106 Jaanong ka ditlhogo tsa rona di obilwe matlho a rona a tswetswe. Mme e seng ko go nna ... Nka se kgone go go bua ka tsela ena, "Go ntira gore ga go dire pharologanyo epe gore o dire kgotsa nnyaya." Go ntira pharologanyo. Ke a lo rata. Ke solofela gore ga le akanye ' ka gore ke tshwanetse go bua ka bogale ... Jaaka Paulo a ne a bua a re, "Ke rata go nna teng le lona, mme ke tlaa fetola mokgwa wa me." E ne e se ka gore o ne a sa ba rate; o ne a ba rata. Eseng ... Jaaka Jesu a ne a tshwanela ke go ba kgalemela, le go ba swela. Le a bona a re, "Rara, ba itshwarele; ga ba itse se ba se dirang." Fa ke akanya gore, motho yo o batlang go siama, gape a leka go siama, mme wa bo o o bona diabolo yoo ... Ke sone selo se ke leng kgatlhanong le son, se se fufaditsweng matlho a batho bana.

107 Setšhaba sena se tshwanetse sa bo se chesega ka kgalalelo ya Modimo, go bona se se diragetseng mo go ene mo motlheng ona wa bofelo, . o wa bofelo. Ke ka goreng ditsuolodi tse di ne tsa sa ka tsa anamela ko mafatshe a bogologolo? Lefelo le le fano ke West Coast, fa o tswela o tla bo o ya kwa teng ko bophirima. Jaanong sekhurumelo sa sebe se se ka fa tlase ga lefatshe se dumile, mme le a roroma le mafelo, le Los Angeles le Hollywood; a tutumelela kwatlase nako le nako, ga gona ka fa go ka emiswang ka teng. Ee, re fano. Nako engwe le engwe re tlile go utlwa pitso. Fa lo itse seo ...

Jaanong, ope a seka a lebelela. Mme fa o itse, go tswa mo pelong ya gago ... Ke a lo botsa. Ga ke kake ka itse se se mo pelong ya gago, 'fa e se Modimo a se ranola. Mme go tswa mo pelong ya gago, fa o ka lemoga gore ga mo seemong sa tumelo se o tshwanetseng go bo o le mo go sone le Modimo le Lefoko la Gagwe, a o ka tsholetsa letsogo la gago, mme o Mo reye o re "Morena, nthuse." Oho Modimo!

Go tswa mo kerekeng ena, e tletse, e tletse batho ba eme ka mabotla, mo teng le kwantle, makgolo a tsholeditse diatla, gongwe ba ka nna makgolo a a mabedi. Ke lebogela tshephego ya lona.

108 Jesu yo o Rategang, dira gore mongwe wa bone a seka a latlhega. Jaaka motlhanka wa Gago, yo o emang fa gare ga batshedi le baswi, a ba supegetsa, ka monwana, ko Lefokong la Modimo. Ga ke kake ka ba boloka, Morena, mme ba batla go bolokwa. Mme, Rara, jaaka ke tlhola ke bua gantsi, gore, letsatsi le tlhaba mo mosong; mme jaaka fa le kgabaganya lefatshe, le romelwa ke Modimo go budusa tlhaka, go dira dijo tsa tlhologo go dira botshelo ja tlhologo. Mme, Ao Modimo, O buile wa re, "Ko go bone ba ba boifang Leina la Gagwe Letsatsi la tshiamo, Letsatsi la tshiamo le tthatloga ka phodiso mo diphekeng tsa Gagwe." A letsatsi la tshiamo, Lefoko la Modimo, le tthatloge mo dipelong tsa batho, le marang a tumelo ya phodiso mo Lefokong leo a fodise ba ba senang kutlo mo Lefokong, gape a ba godise go tsena mo seemong sa boitekanelo sa barwa le barwadia Modimo.

Ke ba Gago, Morena. Mo Leineng la ga Jesu Keresete, ke baya fa pele ga Gago botlhe ba ba neng ba tsholetsa matsogo a bone, botlhe ba ba fano le ba ba reeditseng ka megala, ke ba baya fa pele ga Gago gore o boloke mewa ya bone. Amene.

Koo mowa wa me wa botho o o phamotsweng o tlaa bonang (ko kae? Kwa aletareng ena.)

Boikhutso moseja ... (ka tumelo ke leba golo koo kwa ke yang gone)

Gaufi le sefapaano, (Moo ke kwa Lefoko le kopanelang gone) ... sefapaano,

Nna kgalalelo ya me ka bosafeleng;

Go tsamaya mowa wa me wa botho o o phamotsweng o tla bona

Boikhutso moseja ga noka.

Jesu, ntshole ... (Moo ke, a bapolwa le Ena, ga a batle sepe sa lefatshe. "Mpoloke.")

Gone go Motswedi o o rategang thata,

Gone go gololesegile gotlhelele, molatswana wa phodiso,

O o elelang go tswa Motswedeng wa Golegotha.

Mo sefapaanong, mo sefapaanong,

A go nne kgalalelo ya me (a re tsholetseng diatla tsa rona) ka nako tsotlhe;

Go tsamaya mowa wa me wa botho o o phamotsweng o tla bona

Boikhutso moseja ga noka.

109 [Mokaulengwe Branham o bua jaanong ko go batshameki ba mmimo — Mor.] "Ke kgona go utlwa Mmoloki wa me a bitsa."

Otlololang kwa godimo mme lo tshware seatla sa mongwe, mme lo re, "Modimo a go segofatse, Mokeresete."

[Mokaulengwe Branham o bua gape kwa go ba ba sokologileng — Ed.] "Ke kgona go utlwa Mmoloki wa me a bitsa."

Lo utlwa Bolengteng jwa Gagwe? [Phuthago ya re, "Amen." — Ed.]

Golo koo mo godimo ga makhubu a megala, lotlhe lo a tshikinya diatla kwa ntle koo, mme lo re, "Modimo a go segofatse, Mokeresete."

110 Lo a itse, go na le lekadiba la metsi fano. O tsaya batho ba ba aparang Leina la Gagwe. Wena ga o ise o kolobetswe ka Leina la Jesu Keresete ka ntlha ya boitshwarelo jwa maleo a gago, go na le lekadiba, go na le diaparo, foo go na le banna, go banna ba ba emeng. O a amogelesaga, fa wena ka nnete o amogela Jesu jaaka Mmoloki wa gago mme o dumela gore moo ke Boammaaruri.

Gakologelwang, ga go ise go ke go nne le motho mo Baebeleng, kgotsa nako epe pele ga go dirwa ga kereke ya Khatholike, le fa go ka nna nako epe pele ga go dirwa ga kereke e nngwe go na le ka Leina la Jesu Keresete. Ga go lefelo lepe le le fitlhelwang mo Dikwalong, kgotsa ditso, gore motho ope le fa a kile a kolobetswa, mo Kerekeng ya Modimo yo o tshelang, mo leineng la ditlhogo tsa "Rara, Morwa, Mowa o o Boitshepo." Ke thuto ya kereke ya Khatholike, mme e seng thuto ya Baebele.

111 E leng botswa ka moperesiti, Ke ne ka mo kopa jalo. O ne a re, "Seo ke boammaaruri. Mme re kereke; re ka fetola le fa e ka nna eng se re se batlang. Bokopano bo mo kerekeng. Modimo o mo kerekeng ya Gagwe."

Ke ne ka re, "Modimo o mo Lefokong la Gagwe. Mme fa kereke e le ..." Ke ne ka re, "Modimo ke Lefoko. Mme fa kereke e le kganetsanong le Lefoko, foo ga ke dumele kereke."

Ke a lefoko lengwe le lengwe le nne leaka, a kana le moperesiti, mopapa, le fa e ka nna eng se a ka nnang sone, mme Lefoko la Modimo le nnete.

Mme Paulo a ne a dira motho mongwe le mongwe, go sa kgathalesage ka foo a neng a kolobetswa ka teng, fa a ne a sa kolobediwa mo Leineng la Jesu Keresete, go tla a bo a kolobetswa gape.

Mme morago ga bangwe ba sena go amogela Mowa o o Boitshepo, Petoro o ne a re, "A re ka kganela metsi, re bona gore bano ba amogetse Mowa o o Boitshepo," Ditiro 10:49, "go bona gore bana ba amogetse Mowa o o Boitshepo jaaka re dirile kwa ..." Mme o ne a ba laela, "Pele ga o tlogela lefelo, le fa o amogetse Mowa o o Boitshepo, tlaya o kolobediwe mo Leineng la Jesu Keresete."

Gonne, Petoro o ne a neelwa phetolo ya Bogosi, a re, "Le fa e le eng se lo se bofang mo lefatsheng, Ke tlaa se bofa ko Legodimong." Mme selotlele se dira eng? Go ne ga itshukunyetsa sengwe, masaitseweng.

112 Mme fa Jesu a ne a re, "Tsamaya, ba kolobetseng ka Leina la Rara, Morwa, Mowa o o Boitshepo," a dutse foo go ba fofatsa modumologi.

Elang tlhoko! Goreng Petoro a ne a sa tseye seo, lefoko ka lefoko? O ne a tshwanetse go dira.

Fa motho a kolobetswa mo ditlhogong, "Rara, Morwa, Mowa o o Boitshepo," ga a ise a ko a kolobetswe gotlhelele; ga a na Leina. Rara ga se leina, Morwa ga se leina, mme Mowa o o Boitshepo ga o leina. Mowa o o Boitshepo ke se Go leng sone; jaaka, nna ke motho. Ke Mowa o o Boitshepo.

Rara ke setlhogo; nna ke rrê. Morwa ke setlhogo; nna ke morwa. Nama ke mokwalo wa thuo; seo ke se ke leng sone. Fela leina la me ke William Branham.

Mme Leina la ga Rara, Morwa, Mowa o o Boitshepo ke Leina la "Jesu Keresete." Jesu ne a re, "Ke tla mo Leineng la ga Rrê." Leina la ga Rara ke mang? Morwa mongwe le mongwe o tla ka leina la ga rraagwe. Mme Leina la ga Rara ke Jesu Keresete. A le a bona? A le tlhaloganya se ke se buang?

113 Fa ke ne ke go reile ka re o tsamae o ye go ntseela sengwe se se fagodimo ga khaontara fa, mo leineng la ga ga ratoropo. Ke ba le kae ba ba itseng gore ratoropo ke mang? Ke Rich Vissing, yo e leng tsala yame e e molemo. Ee, o ne o ka se ka wa ya koo mme wa bo o feta o re "mo leineng la ratoropo." O a re, "Mo leineng la ga leina la ga Richard Vissing." Lona batho ba le nna fano mo Jeffersonville le itse go re ke mang.

Mme ke lone lobakala le A ne a re, "Rara, Morwa, le Mowa o o Boitshepo." Mo go Ene go agile BoModimo, botlalo ja mmele wa Bomodimo. O ne a re, "Ba kolobetseng ka Leina la ga Rara, Morwa, Mowa o o Boitshepo."

Petoro o ne a eme foo ka tshenolo e A neng a aga Kereke mo go yone, e A neng a leyone, o ne a re, "Sokologang, mongwe le mongwe wa lona, mme lo kolobetsweng ka Leina la Jesu Keresete." Gape ga a ise ... Dilotlele di ne tsa fapogela ko Legodimong le mo lefatsheng. "Ga go na Leina le lengwe mo tlase ga Legodimo le le neilweng mo gare ga batho le o tshwanetseng go bolokwa ka lone."

114 Ke ka goreng le kolobetsa mo Leineng la Jesu Keresete? Go pimolo ya dibe. "Le fa e le mang yo dibe tsa gagwe le di tloang, di tla tloisiwa." A le a bona? Mme fa o sa akanye gore le tshwanelwa gape o le kanye go kolobetswa, le seka la mo kolobetsa. Gonne, fa lo go dira, moo go a go dira, lo a bona. Lo tlhaloganya se ke se rayang?

Ke kgona go utlwa- ... (Lefoko) le bitsa, (le biletsa kwa lebitleng)

Ke kgona ... ("A o ka se swe le Nna, gore o tle o tsoge le Nna?") ... -Mmol a bitsa,

Ke utlwa Mmoloki wa me a bitsa, (lefatshe le tlaa reng?)

"Tsaya sefapaano sa gago, mme o ntshale morago, o ntshale morago ..."

Jaanong, fa o ise o nne:

Kwa A (Ene ke Lefoko) nketeleng pele ... (go na le lekadiba)!

Kwa A nkgogelang gone ke tla latela,

Kwa A nkgogelang gone ke tla latela,

Ke tlaa tsamaya le Ene, le Ene tsela yotlhe.

A re obeng ditlhogo tsa rona.

115 Modimo yo o Rategang, lefelo la kolobetso le baakantswe. Jaanong bua le dipelo, Morena. A ba utlwe Keresete, Lefoko, a ba bitsa, mme ba tsamaye le Ene tsela yotlhe.

"Ke tlaa tsamaya le Ene go ralala tshimo. Ke tlaa ya le Ene kwa lefelong la kolobetso. Ke tlaa tsaya ka Leina la Gagwe. Ke batla go nna mongwe wa batho O a mmitsang Leina la Gagwe. Ke tlaa dumela Lefoko la Gagwe. Ke tlaa latela. Ga ke kitla ke nna le botsalano le lefatshe. Ke tlaa nna Monyadiwa wa boammaaruri. Ga ke kitla ke tlogela le fa e le lefoko le nngwe la Gagwe. Topoo nngwe le nngwe, ke tlaa nna Monyadiwa wa boammaaruri, yo o boammaaruri. Sengwe le sengwe se A se ntopang go se dira, ke tlaa se dira.

"Fa e le gore Monna wa me o batla gore ke lese moriri wa me gore o gole, ke tla dira jalo. Fa A batla ke gore ke tlose pente mo sefatlhegong same, ke tla dira jalo. Fa A batla ... O mpolelela gore ke mowa o o bosula, y o ke itsalanang le one, ka go apara diaparo tse tse di senolang mmele; ke tla a di apola. Ga

ke na sepe gore opefela a reng, ke tla di apola.

"O batla gore ke tswe mo sethopheng seo se ke leng mo go sone, sa ba ba sa dumeleng, ke tla dira jalo; le fa e le kwa ke jang teng, kana sepefela. O solofeditse gore ga A kitla a ntlatla. Ke tlaa—ke tlaa go dira. Ke tlaa ya le Ene tsela yotlhe. O batla gore ke kolobetswe mo Leineng la Gagwe, ke tlaa go dira."

Morena, O go solofeditse mo Lefokong la Gago fano, ke se O neng o se batla. A motho mongwe le mongwe a go lemoge, Morena, mme nne le boingotlo mo go Lone. Ka Leina la Jesu ke a rapela. Amene.

116 O wa Modimo. A Modimo a tseye mafokonyana a kgaoganyeng mme a a dire gore a tshele mo go lona, ke thapelo ya me ka bopeloephapa.

Lefelo la kolobetso le baakantswe. Opefela yo o batlang go tla, ba na le ... Modiredi o tlaa itsise seo mo nakong e e latelang. Opefela yo o sokologileng gape a batla go kolobetswa, ka Leina la Jesu Keresete, tlaya kwano fa pele. Sengwe le sengwe se ipaakantse. "Dilo tsoitlhe di ipaakantse." Sengwe le sengwe se re ka kgonang go se dira go go thusa go tshelela Modimo, re fano go go dira. Modimo a go segofatse.

Jaanong a re emeleleng. Jaanong pinanyana ya rona e e reng, Ke a Mo Rata. "Ke a Mo rata gobane O nthatile pele." Mongwe le mongwe , a re e opeleng.

Ke a Mo rata, ...

A re tsholetseng matsogo a rona jaaka fa re e opela.

... Ke a Mo rata

Gobane O nthatile pele

Mme a reka poloko ya me

Mo setlhareng sa Calvary.

Ka ditlhogo tsa rona le dipelo di obilwe jaanong, a re e Mo hameleng. [Mokaulengwe Branham o simolola go opela Ke A Mo Rata ka mo menong — Ed.]

Ke a Mo rata.

[Mokaulengwe Branham o tswelala a hama Ke A Mo Rata — Ed.]

Oho Modimo, Rara wa rona, nna boutlwelo botlhoko mo maemong a a rone ao, Morena. Re fe nonofo ya tiro e e tlang. Nthuse, Ao tlhe Modimo, nthuse! Ke ikutlwa gore go na le sengwe se fano, Rara. Nthuse, Ao tlhe Modimo, go itse Boammaaruri. Segofatsa batho bana, Modimo yo o rategang. Ba eteleleng pele, ke a rapela, mo Leineng la Jesu.

Jaanong fa re oba ditlhogo tsa rona, ke tlile go kopa moruti yo o fano, Mokaulengwe Neville, mokaulengwe wa rona yo o rategang, a tle fano jaanong mme a re bue se a batlang go se bua, ka seemo sa lewapi ... ka ga kolobetso. Ke ka nna ka fa kitsiso ya seo. Ke tsaya gore lefelo la kolobetso le baakantswe, le fa go le jalo.



www.messagehub.info

Thero Ka

William Marrion Branham

"... Mo Metlheng ya Lentswe la Moengele wa Bosupa ..." Tshenolo
(10:7)